

Univerzitet u Sarajevu  
Filozofski fakultet  
Odsjek za orijentalnu filologiju  
Katedra za turski jezik i književnost

## **GNOSTIČKO-SEMANTIČKO ZNAČENJE SUFIJSKIH LEKSEMA**

### **U DIVANU SULTANA MEHMEDA FĀTIHA – ‘AVNĪJA**

Završni magistarski rad

Kandidat: Emrah Seljaci  
Broj indexa: 3202/2019

Mentor: Prof. dr. Kerima Filan

Sarajevo, 2021. godina

## SADRŽAJ

UVOD .....	4
1. FĀTIH SULTAN MEHMED HAN II - 'AVNĪ .....	6
1.1. Životopis Sultana Fātiha .....	6
1.2. Sultan Fātih kao pjesnik.....	7
2. GNOSTIČKO-SEMANTIČKO ZNAČENJE SUFIJSKIH LEKSEMA U DIVANU SULTANA MEHMEDA FĀTIHA - 'AVNĪJA .....	10
2.1.Semantičke sfere .....	10
2.1.1. Sfera <i>čovjek</i> .....	11
2.1.2. Sfera <i>ljubav</i> .....	19
2.1.3. Sfera <i>priroda</i> .....	22
2.1.4. Sfera <i>svijet</i> .....	26
2.1.5. Sfera <i>mističko-religijskog svijeta</i> .....	33
ZAKLJUČAK .....	40
BIBLIOGRAFIJA .....	41

## **SKRAĆENICE**

ar. arapski

im. imenica

G: gazel

B: bejt / distih

## UVOD

Prilikom čitanja poezije koju svrstavamo u period *klasične osmanske književnosti*, koja je poznatija i kao *divanska* ili *dvorska književnost*, uočava se *polisemija*, odnosno više značnost određenih leksema, kao njena najupečatljivija karakteristika. Riječ je o leksemama koje su često u uskoj vezi sa hijeropovješću islama, drevnih religija, islamske ezoterije i gnoze, mitologije i sl. Zbog takve slojevitosti i više značnosti, nerijetko se dešavaju određene devijacije prilikom percepcije same poezije, posebno kod recepijenata koji se opredjeljuju isljučivo za jednu od najmanje dvije ponuđene dimenzije divanske književnosti, a to su ona lirska, profanog karaktera i sufiskska, odnosno gnosička dimenzija.

Budući da je polazna tačka prilikom shvatanja čak i najkomplikovаниjih tekstova na orijentalnim jezicima upravo jezička logika i semantika, ona će biti jedna od metoda pri našoj analizi i istraživanju, koje ćemo predstaviti u ovom radu. Svo znanje o jeziku, počev od fonetike i fonologije, preko morfologije i sintakse, treba da nas osposobi za semantički pristup određenom tekstu. Semantika je ta koja otvara jednu široku platformu razumjevanja, u koju spada i razumjevanje gnosičkih značenja riječi, odnosno divanskih (sufiskskih) leksema. Samo njihovim ispravnim razumjevanjem možemo prouknuti u jedan slojeviti tekst kao što je to slučaj sa *Divanom* Sultana Fātiha.

U *Divanu* Sultana Fātiha uočavamo žanrovsку polivalentnost gazela, što ukazuje na to da je pisao pod jakim utjecajem književnog stvaralaštva *Hāfiẓa Širāzīja*, koji je svojim književno-umjetničkim djelovanjem spojio u jedan tok dvije, do tada, razdvojene podvrste gazela: *gazel-e āšekāne* (lirska, ljubavni gazel) i *gazel-e sūfiyāne / 'arifāne* (sufiski, gnosički gazel).

Kako je ista žanrovska polivalentnost prisutna i u *Divanu* Sultana Fātiha, mi ćemo se posvetiti onim leksemama koje se mogu tumačiti dvojako, dakle mogu se tumačiti doslovno, onako kako su napisane, ili pak na sufiski, gnosički način. Razlog naše usmjerenosti ka sufiskim leksemama je upravo ta što su one osnovni preduvjet da bi se jedna poezija nazvala sufiskom. Dakle prvi uvjet je prisustvo riječi, simbola, metafora, alegorija koje stvaraju karakterističnu duhovnu atmosferu i često, pored primarnog značenja, ukazuju na mnogo dublje, gnosičko značenje, te se referiraju na Kur'anski ili hijeropovjesni tekst.

Naše istraživanje će biti usmjerenog ka gnostičko-semantičkom značenju najupečatljivijih sufijskih leksema u *Divanu* Sultana Fātiha. Te lekseme ćemo razvrstati u određene semantičke grupe, te ponuditi njihovo gnostičko značenje, nudeći originalne primjere bejtova (distiha) na osmanskom jeziku, kao i njihov prijevod na bosanski jezik.

Cilj nam je pokazati kako to jedna leksema, ukoliko smo upoznati sa njenim sufijsko-gnostičkim značenjima, može utjecati na cijelokupno razumjevanje i percepciju bejta, pa i čitavog gazela na jednom semantičkom nivou.

Kao primarni izvor primjera koje ćemo ponuditi, koristit ćemo *Divan* Sultana Fātiha – 'Avnīja, i to izdanje *Divana* koje sadrži faksimil rukopisa, transkipciju stihova, te tumačenje i komentar kojeg je napisao *prof. dr. Muhammed Nuri Doğan*.<sup>1</sup> Kada je riječ o prijevodu bejtova koje ćemo citirati, koristit ćemo se neobjavljenim prijevodom i prepjevom 'Avnījevog *Divana* kojeg je sačinila naša malenkost.

---

<sup>1</sup> Muhammed Nuri Doğan, *Fātih Dīvāni ve Şerhi*, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları:22, İstanbul, 2014.

## 1. FĀTIH SULTAN MEHMED HAN II - 'AVNĪ

Sultan Fātih je jedan od osmanskih vladara za kojeg izvori svjedoče da je bio dobar poznavalac književnosti, te da je pokazivao veliko zanimanje za nauku i umjetnost. Pored toga što se pokazao kao izvrstan mecena - pokrovitelj umjetnosti, slikarstva, književnosti, muzike, i sam se okušao u pisanju poezije te sačinio svoj *Divan*. Pod pseudonimom 'Avnī zauzima bitno mjesto među pjesnicima u klasičnoj osmanskoj književnosti XV stoljeća.

### 1.1. Životopis Sultana Fātiha

Mehmed Fātih je rođen u gradu Edirne, 27. Redžeba 835. (30. marta 1432.) godine, kao četvrti sin sultana Murata II,<sup>2</sup> koji je, uzgred rečeno, bio prvi pjesnik među osmanskim sultanima.<sup>3</sup> Mehmed Fātih vladao je trideset i dvije godine nacijačim carstvom toga vremena, gdje se pokazao kao izvrstan državnik, diplomata i sultan.

Stekao je vrhunsko obrazovanje kod najvećih znalaca vjerskih i laičkih naučnih disciplina u tom dobu. Prvi učitelji, još u djetinjstvu, su mu bili *Molla Gurānī* i *Molla Jegān*, a za vrijeme njegove uprave u Manisi uz njega je bio *Molla Husrev*.

Period svoje vladavine je proveo uz brojne učenjake, od koji su najznačajniji *Mevlānā Hatibzāde*, *Mevlānā Hajreddīn*, *Mevlānā Sirādžeddīn Mehmed*, *Abdulkādir Hamīdī*, *Şejh Akşemseddīn* i *Şejh Akbiyik*.<sup>4</sup> Bizantijski izvori navode da je Mehmed Fātih znao arapski, perzijski, starohebrejski, asirski, grčki, latinski i slavenske jezike,<sup>5</sup> te je sam inicirao da se prevode brojna djela.

Titulu *Fātih* (Osvajač) dobija nakon što je osvojio Konstantinopolj 1453. godine, koji je vijekovima bio izazov za brojne državnike i osvajače. Posebno su muslimanske vođe u više navrata pokušavale da ga osvoje, vodeći se riječima Poslanika islama, Muhammeda a.s. koji je rekao: „*Divan li je vojskovođa koji će osvojiti Konstantinopolj (Istanbul) i divna li je*

<sup>2</sup> Halil İnalçık, „Mehmed II“, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, sv. 28, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2003, str. 395.

<sup>3</sup> O sultanu Muratu II, kao pjesniku, te o ostalim sultanima-pjesnicima pogledati: Günay Kut, „Payitaht İstanbul'un Sultan Şairleri (Seyf Ve'l Kalem Sahipleri)“, *İlmî Araşturmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri* 9/2000, İlim Yayma Cemiyeti, İstanbul, 2000, str. 161; Alena Ćatović, „Poezija osmanskih sultana“, *Književna smotra – Časopis za svjetsku književnost* 46/2014, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2014, str. 111-112.

<sup>4</sup> Cahid Baltacı, “Fatih Sultan Mehmed Devri İlim Hayatı ve Sahn-ı Seman Medreseleri”, *Istanbul Armağanı; Fatih ve Fetih*, Hazırlayan: Mustafa Armağan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 1995, str. 237.

<sup>5</sup> Fehim Nametak, *Historija turske književnosti*, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja, vol. XL, Sarajevo, 2013, str. 222-223.

*njegova vojska!*<sup>6</sup> U konačnici, to polazi za rukom mladom Sultanu Fātihu (tada je imao 21 godinu), i preko njega se ispunjava predskazanje Poslanika islama.

Nakon osvojenja Istanbula, prvobitno se nazivao *Ebu'l-Feth* – Otac Osvojenja i *Kayser-i Rūm* – Kajzer Ruma,<sup>7</sup> da bi na poslijetku ipak ostao ustaljen naziv *Fātih*. Zanimljiv je podatak da su ga na Zapadu nazivali *Grand Turco* – Veličanstveni Turčin.

Sultan Fātih je, od samog osvojenja Istanbula, imao za cilj da od tog grada načini kulturni centar carevine. Oko sebe okuplja brojne znanstvenike i značajne učenjake, formira biblioteku koja je sadržavala djela na orijentalnim ali i na evropskim jezicima. U to vrijeme u njoj su se nalazila djela iz arapske i perzijske književnosti, kao i djela na grčkom jeziku među kojima i Homerova *Ilijada*.<sup>8</sup>

Interesantan je podatak da je Fātih, odmah nakon osvojenja Istanbula, pretvorio osam crkvi u svojevrsne medrese, te naredio da se u njima održavaju predavanja iz vjerskih ali i iz egzaktnih nauka. Posebno su bila značajna predavanja koja su se održavala u džamiji *Aja Sofiji*, te *Zejrek džamiji*, u kojoj je poznati muderris *Mevlana Alauddin Tusi* podučavao četrdeset učenika.<sup>9</sup>

Vremenom, Fātih osniva svoju poznatu medresu *Sahn-i Seman*, koja je bila u sklopu jednog kompleksa koji se nazivao *Fātih Külliyesi*. Taj kompleks čine medrese *Sahn-i Seman* i *Tetimme*, potom *Dāriūttalim* – osnovna škola, biblioteka, imaret, javna kuhinja, dva hamama, bolnica i drugi pomoćni objekti.<sup>10</sup>

Sultan Fātih je bio otvorenog uma, izuzetno kozmopolitskog duha i širokogrudnog znanja. Pod njegovom upravom, osmansko carstvo se širi i započinje zlatni period vladavine Osmanlija.

## 1.2. Sultan Fātih kao pjesnik

<sup>6</sup> Ahmed b. Hanbel, *Musned*, tom IV, str. 335; Buharija, *et-Tārihu'l-Kebīr*, tom I, str. 81; *et-Tārihu's-Sagīr*, tom I, str. 306; Taberāni, *el-Mu'džemu'l-Kebīr*, tom II, str. 38.

<sup>7</sup> Termin „Rum“ označavao je Rimsku i Bizantijsku imperiju, a kasnije i Anadoliju. Detaljnije o samom terminu „Rum“ pogledati u: Selim Kuru, „The literature of Rum: The making of a literary tradition (1450–1600)“, u: *The Cambridge History of Turkey*, Edited by Suraiya N. Faroqhi, Kate Fleet, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, str. 548–592.

<sup>8</sup> Vidi: F. Nametak, *Historija turske književnosti*, str. 223.

<sup>9</sup> Fahri Unan, *Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi*, Ankara, 1993, str. 402.

<sup>10</sup> Yahya Akyüz, *Türk Eğitim Tarihi*, Alfa Yayıncılı, İstanbul, 2001, str. 61.

Sultan Fātih je prvi pjesnik-vladar koji je iza sebe ostavio *Divan* - *zbirku poezije uređenu prema određenim uzusima*.<sup>11</sup> Pri pisanju poezije koristio se pjesničkim pseudonimom (mahlasom) 'Avnī - *Onaj koji pomaže*<sup>12</sup>.

Neizostavna ličnost u njegovom životu bio je i šejh Akšemsuddin,<sup>13</sup> koji mu je bio veoma blizak i koji ga je upoznao sa suštinom njegove ličnosti.<sup>14</sup> On je bio i osoba preko koje se Fātih upoznaje sa *tesavvufom* - duhovnom dimenzijom islama, islamskom ezoterijom i 'irfānom - islamskom gnozom. Upravo će ta sufija nota biti prožeta kroz njegovu poeziju.

Gotovo cjelokupan sadržaj *Divana* se sastoji od gnostičko-lirske gazela. Oni nerijetko podsjećaju na gazele slavnog *Hāfiza Širāzīja*, pa se može zaključiti da je Sultan Fātih pisao po uzoru na njegovo književno stvaralaštvo. Dokaz za to nam je i *nazira*<sup>15</sup> koju je napisao na perzijskom jeziku, i to na Hafizov čuveni bejt o *Turkinji iz Širaza*,<sup>16</sup> kao i određeni broj stihova na turskom jeziku koji uveliko podsjećaju na Hāfizove.<sup>17</sup>

Kao što je to slučaj kod Hāfiza, i kod 'Avnīja se u nekim stihovima vrlo teško može razlučiti profano od sufiskog pjevanja. Sehī Beg u svojoj tezkiri navodi da su mu *riječi hrabre (merdāne)*, a *gazeli ljubavni ('āşikāne)*.<sup>18</sup> Međutim, vrlo je očita upotreba sufiskih termina, leksema, ustaljenih gnostičkih simbola i metafora.

Pored Hafiza, 'Avnī u svom *Divanu* iznosi imena perzijskih pjesnika, na čija se djela ugleda ili ih je, u najmanju ruku, čitao. To su: *Sa'di Širazi* i njegov *Dulistan*<sup>19</sup>, *Nizami*

<sup>11</sup> K. Günay, *Payitaht İstanbul'un Sultan Şairleri*, str. 162.

<sup>12</sup> Sam pseudonim oslikava ličnost sultana Fatiha, koji se i proslavio kao darežljivi mecena.

<sup>13</sup> Akšemsuddin, poznat i kao Akšejh, rođen je u Damasku 792/1390., a umro je u Gojnuku 863/1459. godine. Bio je poznati muslimanski učenjak, sufija, učitelj i liječnik.

<sup>14</sup> İrfan Gündüz, *Osmannılıarda Devlet -Tekke Münasebetleri*, Seha Neşriyat, Ankara, 1984, str. 30.

<sup>15</sup> Paralela ili „pandam-pjesma“. (Više o nazirama pogledati u: İsmail Durmuş, "Nazîre", *TDK İslam Ansiklopedisi*, sv. 32, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2006, str. 458; Alena Čatović, Namir Karahalilović, "Nazira: poetska poveznica bošnjačkih divanskih pjesnika s književnošću orijentalno-islamskog kulturnog kruga", *Prilozi za orijentalnu filologiju* 62/2012, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2013, str. 163-175.)

<sup>16</sup> *Dīvān-i 'Avnī*, (zasebni) bejt br. 78:

*Eger ān gebr-i efrencī be-dest āred dil-i mā-rā  
Be-hāl-i Hindüyeş bahşem Sitanbūl u Kalātā-rā*  
Bejt Hafiza Širazija glasi:

*Eger ān Türk-i Širāzī be-dest āred dil-i mā-rā  
Be-hāl-i Hindüyeş bahşem Semerkand u Buhārā*

Ako ta kršćanka u ruke uzme srce moje  
Stambol i Galatu dajem za ben njen crne boje

Osvoji li ta Turkinja iz Širaza srce moje  
Semerkand i Buharu dajem za ben crne boje

<sup>17</sup> Abdulkadir Karahan, *Fatih - Şair Avnī*, Bürhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul, 1954, str. 24.

<sup>18</sup> Sehī Beg, *Heşti Bihişt*, Hazırlayanlar: Halûk İpekten, Günay Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan, Turgut Karabey, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017, str. 16.

<sup>19</sup>

*Hatt ii hāl ile bulur 'Avnī ruh-i yār şeref  
Bābollarla nitekim buldi Gülistān revnak*

S'dlačicama i sa benom lice joj krasno  
K' o što se **Dulistan** s'poglavlјima ukrasi  
*Dīvān-i 'Avnī*, G:36, B:7

*Gendževi* i *Selman Savedži*.<sup>20</sup> Kada je riječ o osmanskim pjesnicima koji su utjecali na 'Avnījev pjesnički izričaj, to su bili: *Šejhī*, *Melīhī* i *Ahmed Paša* na čiju pjesmu sa redifom "Vay Gönü'l", 'Avnī piše naziru.<sup>21</sup>

Dā se primjetiti da u većem obimu preovladavaju sufisko-gnostička značenja isprepletena simbolima i metaforama. 'Avnī se vrlo često referira na Kur'an i hijeropovjesne događaje, ali ne izostavlja ni spominjanje drugih vjera i njihovih sljedbenika, kao npr. vatropoklonika (medžusija, zoroastrovaca)<sup>22</sup> i kršćana.<sup>23</sup>

Njegova poezija je bogata stilskim figurama poređenja, personifikacija, metafora, simbola i dr. Međutim, vrlo često se koristi silskom figurom koja se u orijentalnim književnostima naziva *tevriye*, a označava alegoriju, tj. *riječ koja ima drugačije značenje, ali ipak upućuju na neko željeno, udaljeno značenje*.<sup>24</sup> Upravo zbog tevrija, ali i ogromne sadržajnosti, određene stihove možemo prevesti na dva ili tri načina.<sup>25</sup>

Iako je 'Avnījev *Divan*, po broju pjesama, vrlo kratak, on je po svim svojim književno-umjetničkim karakteristikama uistinu značajan za klasičnu osmansku književnost i vrijedan proučavanja i ozbiljnog pristupa njegovom tekstu.

<sup>20</sup>

*Bu kelām ile Nizāmī işidürse sözüñi  
İlteler saña hased Sa'di viü Selmān bu gice*

Kad bi pjesnik **Nizami** govor i rječi ti čuo  
Sa **Sadijem** i **Selmanom** noćas bi ti zavidio  
*Dīvān-ı 'Avnī*, G:68, B:7

<sup>21</sup> Očit primjer 'Avnījeve nazire na pjesmu Ahmeda Paše jeste njegov gazel br. 48

<sup>22</sup> Npr.

*Sākī pür eyle cām-i şerāb-i mugānei  
Ma 'mūr kıl harāba varan kār-hānei*

Vinotočo, čašu vina **medžusiskog** natoči  
Popravi mi zdanje srca što na ruinu lići  
*Dīvān-ı 'Avnī*, G:69, B:1

<sup>23</sup> Npr. *Dīvān-ı 'Avnī*, G:14

<sup>24</sup> Fehim Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XXVII, Sarajevo, 2007, str. 245.

<sup>25</sup> Kao npr. stihove: *Dīvān-ı 'Avnī*, G:6, B:2; G:16, B:3

## 2. GNOSTIČKO-SEMANTIČKO ZNAČENJE SUFIJSKIH LEKSEMA U *DIVANU SULTANA MEHMEDA FĀTIHA* - 'AVNĪJA

### 2.1.Semantičke sfere

Lekseme koje koristi Sultan Fātihi u svojoj poeziji, su ustaljene lekseme u divanskoj književnosti. One su u većoj mjeri preuzete iz klasične perzijske književnosti. Kako je slojevitost i višeznačnost njihova osnovna odlika, semantički pristup proučavanju divanske književnosti je neophodan radi lakšeg i autohtonijeg razumjevanja.

Ključna dimenzija pomenute književnosti jeste ona *sufijska*, koja oslikava ezoterijsku, duhovnu dimenziju islama, te ona *'irfānska*, tj. spoznajna, gnostička dimenzija. Nemoguće je isključiti ili pak zanemariti i lirska, profana dimenziju.

Gotovo da se sva orijentalna književnost može promatrati i razumjevati kao sakralna odnosno sufijska, što zaključuje Annemarie Schimmel u svojoj knjizi *Mistične dimenzije islama*:

*„Beskrajne mogućnosti pri kreiranju veza između ovog i onog svijeta, između ideja sakralnog i profanog te njihovih imaginacija, vještom pjesniku, omogućava poeziju. Podjednako darovit pjesnik u oba nivoa, izrazito profanu pjesmu može obojiti iznimno sakralnom notom. (...) Teško je pronaći makar i jedan stih kod najvećih perzijskih, turskih i urdu pjesnika koji, na bilo koji način, ne odražava islamsku kulturu.“<sup>26</sup>*

Kako bismo pristupili analizi sufijskih leksema u *Divanu* Sultana Fātiha, koristit ćemo se klasifikacijom leksema prema semantičkim sferama,<sup>27</sup> koje je u svom radu o leksičkosemantičkom sloju u strukturi sufijske poezije, predstavila Sabaheta Gačanin:

*„Leksikon divanske poezije (koja svakako obuhvata i sufjsku poeziju o kojoj govorimo) može se organizirati u pet širokih semantičkih sfera radi jednostavnije analize leksema koje čine poetski leksikon pojedinih pjesnika.*

<sup>26</sup> Annemarie Schimmel, *Mystical Dimensions of Islam*, Chapel Hill University of North Carolina Press, 1975, str. 288.

<sup>27</sup> Semantička sfera je neprecizan i izvanjski pojam, koristan za lakšu klasifikaciju leksika na temelju više referencijskog nego jezičkog srodstva. Usp.: Gaetano Berruto, *Semantika*, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 1994., str. 101.

To su sljedeće semantičke sfere:

- sfera **čovjek**
- sfera **ljubav**
- sfera **priroda**
- sfera **svijet**
- sfera **mističko-religijskog svijeta**<sup>28</sup>

U nastavku rada, bazirat ćemo se na primjerima sufijskih leksema, svrstanih u već spomenute semantičke sfere, te ćemo se posvetiti njihovom sufijsko-gnostičkom značenju, uz navođenje primjera iz 'Avnījevog *Divana*.

### 2.1.1. Sfera **čovjek**

Sfera **čovjek** obuhvata sve ono što se odnosi na *fiziološko-anatomsку sliku čovjeka* (oko, grudi, glava, srce i drugo) u kojoj su riječi *lice* sa sinonimnim leksemama (rū, rox, roxsār, ‘ārez i druge), *oko* (češm, dīde), te *srce* (del, qalb) često najfrekventnije riječi i stoga tematske riječi poetskih formi u kojoj se pojavljuju.<sup>29</sup>

Poimanje čovjeka u *Divanu* Sultana Fātiha bazira se na njegovoj bipolarnoj dimenziji.<sup>30</sup> Dakle čovjeka je moguće posmatrati kao zemno, materijalno biće stvoreno od ilovače i kao nebesko, duhovno biće, dostojno da mu čisti meleki ničice padnu. Obje ove dimenzije su satkane u čovjeku i ukoliko je sama riječ **čovjek** korištena u poeziji, trebali bi je posmatrati kao ukaz na bipolarnost čovjeka, ne isključujući pri tom ni jednu od spomenute dvije komponente.

Uviđamo da 'Avnī koristi i arapsku i tursku riječ koja označava čovjeka:

- a) »**Insān**« ar. im. *ljudsko biće, čovjek*<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Sabaheta Gačanin, „Leksikosemantički sloj u strukturi sufijске poezije“, *Znakovi vremena – Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu*, vol. 13, no. 47, Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Sarajevo, proljeće 2010., str. 222-223.

<sup>29</sup> Ibid, str. 222.

<sup>30</sup> Uporište za bipolarnu dimenziju čovjeka moguće je pronaći i u Kur'anu: "... i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: "Stvoři čovjeka od ilovače, pa kad mu savršen oblik dam i život u nj' udahnem, vi mu se poklonite!" (Kur'an, XXXVIII: 71-72, preveo Besim Korkut, Hadimu-l-Haramejni-š-Šerifejni-l-Melik Fahd, Medina Munevvera, 1992, str. 457.)

<sup>31</sup> Osmansko-turske riječi koje ćemo navoditi uz njihov ekvivalent na bosanskom jeziku su one riječi koje su zastupljene u 'Avnījevom *Divanu*, a pri tom istiznačne sa navedenim oblikom riječi na bosanskom jeziku.

Posredstvom ove lekseme, arapskog porijekla, korištene u jednom bejtu, razvidna nam je njena polisemija koja utječe na cjelokupno značenje bejta i nudi nam dva značenja:

<i>Gözlerüme cevr kasd itse rakibi gösterür</i>	Kad mi draga hoće nauditi rivala mi pokaže,
<i>Zulm mu 'tādı degüldür pes gelür insāna giç</i>	Na tlačenje čo'jk nije navik'o, to mu je teško

(G:6, B:4)

Prvo značenje bejta, u duhu lirske poezije, mogli bismo predstaviti kao teškoću za čovjeka, zaljubljenika, kojem voljena želi nauditi time što mu zadaje muke, što ga tlači, pokazivajući mu njegovog suparnika, rivala. U skladu s tim, riječju *čovjek* se ukazuje na njegovu zemnu, ljudsku dimenziju, koja nije navikla na tlačenje i to joj biva teško.

Ako bismo ovaj distih posmatali kao primjer sufiske poezije, leksema *čovjek* ukazivala bi na apstraktnu imenicu, koja podrazumjeva duhovnu dimenziju čovjeka. Ona ukazuje na čovjeka - sufiju, zaljubljenika u Boga, kojem njegova zemna dimenzija prikazuje tlačenje, međutim to tlačenje biva kušnja Voljenog koja se čini teškom, ali je neizbjegna na putu ljubavi. Njemu to teško pada jer nije na to navikao, njegova duhovna dimenzija, duša, je navikla na praiskovsku blizinu ljubavi i nježnosti Božije, a tek kada se udahnula u tijelo ljudsko i kada je stigla na prolazni svijet, ona osjeća teškoće. Upravo je to njegov rival, strast i svijet koji mu je ukazan kao vid tlačenja i kušnje.

b) »*Kişi*« im. osoba, čovek, lice; jedinka, individua<sup>32</sup>

Istu situaciju imamo i sa turskom riječju *kişi*. Dakle, uviđamo gotovo identičan primjer kako to jedna leksema može utjecati na značenje cjelokupnog distiha:

<i>Ol perī 'işkin dimezven gönlüme dīvānedür</i>	Ludom srcu pričat' neću o ašku prem' toj vili
<i>Düşmeninden rāzı lā-büd kişiñiñ pinhān</i>	Jer čovjek od neprijatelja tajnu sakrit' treba
<i>gerek</i>	

(G:41,B:4)

Doslovno, lirsko značenje bejta je očigledno, međutim, kako se u bejtu spominje *čovjek*-zaljubljenik, *vila*-voljena i *ašk*-ljubav, tako nam se ukazuje upravo ta sufiska nota prožeta kroz tekst. Za sufije je ljubav pokretač svega. Pošto je *ašk* najvrijedniji za čovjeka, on se treba sakriti kako bi se sačuvao, jer je bitan čimbenik na putu spoznaje. Srce je ludo od

<sup>32</sup> Slavoljub Đindjić, Mirjana Teodosijević, Darko Tanasković, *Türkçe-Srpça Sözlük*, Türk Dil Kurumu Yayınevi, Ankara, 1997, str. 842.

ljubavi, i na stepenu je zaljubljenosti a ne spoznaje, zato ljubav treba biti skrivena do trenutka kada srce prestane biti organ i postane mjesto spoznaje, centar gnoze.

Pored same lekseme *čovjek*, imamo čitav niz leksema koje ukazuju na *fiziološko-anatomsku sliku čovjeka*. Takve lekseme su nafrekventnije u divanskoj poeziji, jer bivaju idealne „šifre“ kojima se stvarno, gnostičko značenje pokušava, na neki način, prikriti ili pak osigurati ga za one koji su intelektualno i duhovno dostojni tog značenja. U nastavku ćemo navesti primjere i njihova sufijsko-gnostička tumačenja:

a) »*Lice* « *yüz, ruh, rūy, ruhsār*

Pod leksemom *lice*, podrazumjeva se *svojstvo Boga da nadahnjuje duhovne putnike*.<sup>33</sup> Lice drage, za gnostike, upravo simbolizira Lice Boga, koji je Jedini i Istinski Voljeni - *Ma'sūq*, samim tim svi ukrasi i organi na licu imaju svoje zasebno gnostičko značenje, što ćemo objasniti u nastavku rada.

O upotrebi lekseme *lice* koja se može razumjeti kao *Lice Božije i izvor Božanskog nadahnuća* svjedoči nam sljedeći bejt:

*Bir şāha kul oldum ki cihān aña gedādur  
Bir māha dutuldum ki yüzi şems-i duhādur*

Takvog cara rob ja postah što sav sv'jet prosi  
od njeg  
U taj mjesec se zagledah, s'licem sunca  
jutarnjeg

(G:18:B:1)

Iz prvog polustiha jasno je uočljivo da se radi o Bogu, koji je takav Car, da sav svijet od njega prosi i pomoć traži, odnosno od Njega zavisi. On je izvor svjetlosti u tamnoj noći, kao što je to pun mjesec, a Njegovo lice svijetli kao sunce jutarnje.

U prilog tome ide i činjenica da je *Konevī Mehmed Vehbī Efendi*, u svom komentaru Hāfižovog *Divana*, naveo da leksema *lice* ukazuje na ozrcaljenje i ukazanje Božije svjetlosti.<sup>34</sup> Takvo lice pruža nadahnuće duhovnim putnicima, koji su u njega zagledani, dakle zaljubljeni.

<sup>33</sup> Nermin Hodžić, Ahmed Zildžić, „Kratak pojmovnik irfanskih termina“, u: Hafiz Širazi, *Divan*, s perzijskog preveo: Bećir Đaka, stilizacija teksta: Amina Šiljak Jesenković, Asmir Kujović, Muamer Kodrić, Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Sarajevo, 2006, str. 539.

<sup>34</sup> Agâh Sirri Levend, *Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler; Mazmunlar ve Mefhumlar*, Dergâh Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2017, str. 48.

Naravno da česti opisi lica koji se dovode u vezu sa suncem ili mjesecem ne moraju uvijek imati gnostičko značenje, te mogu biti samo jedan odraz pjesničkog poimanja ljepote određene osobe. Kako turski jezik, pa i osmanski u većoj mjeri, ne poznaju gramatički rod, tako nam se uvijek ostavlja prostor za razmatranje i poimanje poezije s nekoliko aspekata. Ovaj rad se ipak bazira na onom sufijsko-gnostičkom značenju.

b) »**Usne** « *lebb, lā'l*

<i>Lā'l-i nābī<sup>35</sup> yādīna hūn-i ciger nūş eylemek</i>	Krv jetre pit' u sjeti na <b>usne od rubina prava</b>
<i>Kime duşvār ise ey 'Avnī baña helvā gelür</i>	O 'Avnī, nekom je teško, a meni slatko k'o halva

(G:17, B:8)

Ova leksema se sedamnaest puta spominje u *Divanu*, što samo ukazuje na njenu važnost. Usne se često porede sa rubinima, prvenstveno zbog crvene boje, ali neizostavno je spomenuti i to da se često dovode u vezu sa krvlju, kao što je to slučaj u navedenom bejtu.

Usne, za gnostike, simboliziraju *Božji dah, koji svim stvorenjima daruje postojanje*.<sup>36</sup> One se dovode u vezu sa praiskonom ili nepočimom - *ezel*, gdje je Bog udahnuo u čovjeka dušu. Također, još jedan praiskonski trenutak je veoma bitan, kako u sufizmu tako i u divanskoj književnosti, a to je prva čovječanska prisega data Bogu, nakon što je On upitao duše da se izjasne o njihovom Gospodaru.<sup>37</sup> Osim primarnog značenja, prema kojem usne označavaju usne voljene, postoji sufijsko-gnostičko značenje koje ukazuje na to da se ipak radi o „*Usnama*“ koje su čovjeku život podarile, koje su mu dušu udahnule, i u nepočimu su mu se obratile. One također mogu označavati i *unutarnje nadahnuće i duhovne užitke*.<sup>38</sup>

U skadu sa takvim razumjevanjem lekseme *usne*, dolazimo do sufijskog tumačenja bejta: Krv jetre piti - sve ovozemaljske muke podnositi, nekome je teško ali pri sjeti na usne od rubina, pri sjeti na prisegu datu u ezelu i viđenju *Usana Božijih*, gnostik dolazi do spoznaje prolaznosti, i sve te muke mu se slatke čine, jer je svjestan da će nakon njih uslijediti kako

<sup>35</sup> »*Lā'l* « može označavati crvenu boju, rubin ali i rumene usne

<sup>36</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 536.

<sup>37</sup> „I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Admovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: »Zar ja nisam Gospodar vaš?« - oni su odgovarali: »Jesi, mi svjedočimo« - i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: »Mi o ovome nismo ništa znali.«" (Kur'an, VII:172, str. 173.)

<sup>38</sup> A. S. Levend, *Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler; Mazmunlar ve Mefhümlar*, str. 48.

materijalni, tako i duhovni užitak<sup>39</sup> i u konačnici će uslijediti ponovno viđenje Boga. Podnošenje iskušenja je za neke vrlo teško, tačnije rečeno, teško je onima koji nisu kročili na duhovni put spoznaje koji se realizuje preko samospoznaje. Pri putovanju gnostika, te muke su samo znakovi da su na ispravnom putu.

c) »**Oči** « *göz, çeşm, dīde*

Sultan Fātih kada koristi leksemu *oči* u većini slučajeva misli na oči koje su dio fiziološko-anatomske slike čovjeka, i one uglavnom se opisuju kao suzne, biserne ili pak krvave od plača zbog rastanka od voljene:

<i>Kadūn servi firākında yaşumi cūy-bār itdüm</i>	Rastavljen od čempresa, suze u r'jeke
<i>Yüzüñ gülzārı yâdına gözüm ebr-i behār</i>	pretvorim
<i>itdüm</i>	A <b>oči</b> u oblak kišni, kad se ružol'ke sjetim

(G:55, B:3)

Međutim, na nekoliko mjesta, pod leksemom *oči* misli se na *motrenje (izravno svjedočenje) Boga Uzvišenog).*<sup>40</sup> To motrenje može biti obostrano, što podrazumjeva i svjesnost motrenja Božijeg, a sam Bog je Onaj koji sve vidi. Naspram takve spoznaje, gnostiku ne preostaje ništa do li neprestanog strahovanja i strepnje od Svevidećeg Boga:

<i>Çeşm-i şehlāñi görelden bāğda ey serv-i nāz</i>	Od kad ti, koketo, u vrtu <b>krive oči</b> vidje
<i>Başı ditrer nergisüñ kim oldı bī-māruñ senüñ</i>	Glava drhti narcisu što za tobom bolesnik je

(G:42, B:4)

d) »**Obrve** « *kaşlar, abrū*

U divanskoj književnosti, ogromna pažnja se posvećuje obrvama voljenog/voljene. Njihova česta upotreba i opisi u lirskoj književnosti su opravdani ukoliko imamo u vidu da su obrve bile jedan od rijetkih dijelova ženskog tijela, koje je bilo moguće vidjeti u to vrijeme.

Kada je riječ o gnostičkom značenju, obrve predstavljaju *svojstva Jednosti Božijeg Bića*.<sup>41</sup> Često se opisuju kao *crne obrve* ili *obrve boje miska*. Dakle imamo naglašenu crnu boju koja

<sup>39</sup> Tome svjedoči i Kur'anski ajet: "Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last!" (Kur'an, XCIV:5-6, ibid, str. 596.)

<sup>40</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 524.

<sup>41</sup> Namir Karahalilović, Mubina Moker, „Rječnik stranih, manje poznatih riječi i izraza“, u: Hafiz Širazi, *Divan*, s perzijskog preveo: Bećir Đaka, stilizacija teksta: Amina Šiljak Jesenković, Asmir Kujović, Muamer Kodrić, Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Sarajevo, 2006, str. 528.

simbolizira tajne (*sirr, rāz*), tj. *tajno otkrovljenje duhovnih znalaca*.<sup>42</sup> Samim tim *crne obrve* predstavljaju tajna otkrovljenja gnostika o spoznaji svojstava Božijega Bića. Takva otkrovljenja je, po svemu sudeći, doživio i sam 'Avnī, te o toj „*spoznaji obrva*“ (u potpuno drugoj dimenziji) govori na sljedeći način:

*Halk-i ālem ki hilāli gözedür illā ben  
Kaşların seyr iderem özge temāşā olmış*

Svijet gleda mjesec mlađak da (blagdan oni obznane)<sup>43</sup>

Samo ja u drugom svjetu gledam **obrve njene**

(G:32, B:3)

'Avnī u jednom bejtu na veoma hrabar način iznosi svoj negativni stav prema formalizmu onih koji šturo i licemjerno izvršavaju bogosluženja. Kao simbol forme on spominje Kabu, koja predstavlja samo jednu građevinu. S druge strane, njegovo božanstvo, njegova kibla, biva Draga, čijim „*obrvama*“ koje poredi sa mihrabom, sedždu čini. Dakle, on pada ničice pred svim svojstvima Jednosti Božijeg Bića, oslobađajući se svake formalnosti i opipljivosti, te mu je takvo bogosluženje dovoljno. Njegov duhovni put biva put ljubavi (*Tarīk-i Šuttār* – Putovanje zaljubljenika čiji temelj je ljubav),<sup>44</sup> a sljedba ljubavnih tesavvuf (*Tasavvuf-e 'āšekāne*).

*Kā'be hakki 'Avnī baş egmez nemāza yüz Za ime Kabe 'Avnī ne klanja, nit' abdest  
yumaz uzima*

*Kaşlaruñ mihrābına secde yeter kiblem baña Dost' mi je, kiblo moja, sedžda tvojim  
obrvama*

(G:3, B:7)

e) » **Trepavice** « *kirpik, müjgān*

*Trepavice* alegorično označavaju strijele i kopila očiju Voljene koji zasipaju prsa zaljubljenika.<sup>45</sup> Takve strijele su poželjne za ašike (zaljubljenike) jer u njima usmrćuju sve ono što se voli mimo Ma'sūqa. Strijele trepavica rane njedra zaljubljenika i oni od tog bola tjelesno umiru a duhovno dobivaju vječni život, tako da su one itekako poželjne:

<sup>42</sup> ibid, str. 529.

<sup>43</sup> Dodatak prijevodu na osnovu komentara Muhammeda Nurija Doğana.

<sup>44</sup> O vrstama duhovnih putovanja pogledati: Süleyman Uludağ, „Hz. Mevlânâ ve Melevilik“, *Keşkil Dergisi*, no. 33, Sufi Yayıncılı, Istanbul, 2014, str.14.

<sup>45</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 536.

*Ne lāzim tīg-i müjgāni seni katl eylesün Zašto reć: "Nek' te strijele s'njenih  
dimek trepavica ubiju!"*

*Biliürsüz ehl-i hāl olan olur bu söze kā'iller Kad znate da na tu kletvu zaljubljeni srcem  
pristaju*

(G:11, B:6)

f) »*Solufi*« *ziulf*

Prema pojmovniku irfānskih termina, koji je ponuđen kao dodatak prijevodu Hāfizovog *Divana*, *solufi* označavaju skrivenost Božiju koja nema pristupa.<sup>46</sup> U sljedećem bejtu veoma je razvidno upravo ono o čemu je riječ u ovom radu. Jasno uviđamo kako jedna jednostavno shvatljiva leksema može uputiti recepijenta na potpuno drugo, dublje, odnosno sufisko-gnostičko značenje. Sve prethodno obrađene lekseme koje se tiču *lica* sadržane su u sljedećem bejtu:

*Sultān-i hüsn yüzüñ ü hācibdüür kaşuñ Lice ti car ljepote, obrve straža osobna  
Cellād çeşm ü zülf-i siyeh perde-dār-i hüsn Oči su ti dželati, crni solufi koprena*

(G:57, B:5)

*Lice* kao simbol Božijeg svojstva koje nadahnjuje duhovne putnike, ili kao simbol „Božijeg Lica“ je vrhunac ljepote svega što postoji. Na tom licu *obrve* ukazuju ne Jednost Božijeg Bića, one upravo stražare nad nadahnućem Božijim, upućujući na Jednotu Njegovu, kako ne bi došlo do bilo kakvih devijacija koje bi izvele izvan okvira *tevhida* – Božije Jednosti. *Oči* su pogled Svevidećeg Boga, ali i motrenje koje ubija u gnostiku sve ono što ga ometa na njegovom putu spoznaje, dok *crni solufi* ukazuju na skrivenost Božiju koja nema pristupa, te se i u bejtu poistovjećuju sa koprenom, velom, tj. perdom.

Kada je riječ o leksemama koje ulaze u semantičku sferu *čovjek* očigledno je najviše onih koje označavaju neke od organa lica. Osim tih leksema, imamo i lekseme *srce, njedra, ruka, noge...* I ove lekseme, kao i prethodne imaju svoje sufisko-gnostičko značenje. Najupečatljivije su:

a) »*Srce*« *göñül, yürek, dil*

*Su'ūrī Hasan Efendi* u svom perzijsko-osmanskom rječniku navodi jedan Rūmijev bejt koji na zanimljiv i pjesnički način govori o tome kako je srce nastalo:

<sup>46</sup> ibid, str. 539.

*Vene duše vrhom bodeža aška presjekoše  
Jedna kap krví poteče, i nju srcem nazvaše<sup>47</sup>*

*Srce je mjesto čuvanja Božijih tajni, a spominje se i kao inteligentna duša.<sup>48</sup>* Ono je u tesavvufskoj književnosti knjiga u kojoj su zapisane Božanske tajne, zato prema mišljenju sufija, Boga treba spoznati srcem a ne razumom.<sup>49</sup>

Također, sufije smatraju da se u srcu nalazi sam Bog, te pri toj tvrdnji citiraju hadis-i kudsi<sup>50</sup> u kom se kaže:“*U tijelu ima srce, u srcu ima srce, u tom srcu ima tajna, u toj tajni ima nešto skriveno, u tom skrivenom ima nešto još skrivenije. Ja sam u tom najskrivenijem.*“<sup>51</sup>

Samim tim, srce prestaje biti organ a postaje mjesto spoznaje Boga i Božanskih tajni:

<i>Saltanat tācina baş egmez kabūl itmez serīr Saña biñ cān ile kuldur özge sultāndur göñül</i>	U posebnom carstvu <b>srce</b> sa sto duša ti robuje Zato krunu carsku ne prizna nit’ prihvata pr’jestolje
---	--

(G:45, B:4)

Srce se nalazi u posebnom carstvu, posebnoj dimenziji, jer ono, između ostalog može označavati *prag Onostranosti, tačku na kojoj prirodno završava, a natprirodno ili transcendentno započinje.*<sup>52</sup> Srce sa hiljadama Božijih tajni, važnih poput tajne duše, robuje isključivo Voljenom Bogu. Zbog takvog robovanja i čuvanja tajni, ono se ne predaje ovozemaljskim prividnim ljepotama, makar one bile vrijedne poput carske krune i prijestolja.

b) »**Ruka**« el, yed, dest

*Ruka* predstavlja atribut Božije moći<sup>53</sup> ili obznanjenje Svetе Snage.<sup>54</sup> Realizacija Božije moći je utjelovljena u nadnaravnim moćima koje su date određenim poslanicima, te se moći nazivaju *mu'džizama*. Jedna od mu'džiza koje su date poslaniku Musau bila je upravo „bijela ruka“. Naime, on kada bi stavio ruku pod pazuh i potom je izvadio, ona bi bila u potpunosti bijela, a da pri tom nije bila bolesna. Takav čin očitovao je Božiju svemoć.

<sup>47</sup> Şu'ürî Hasan Efendi, *Lisânu'l-Acem Ferheng-i Şu'ürî*, sv. 2, Hazırlayan: Ozan Yılmaz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019, str. 1832.

<sup>48</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 534.

<sup>49</sup> F. Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, str. 80.

<sup>50</sup> *Hadis-i kudsi* je Božji govor prenesen preko Poslanika islama, a koji nije sadržan u Kur'anu.

<sup>51</sup> Šejh Muhammed Nuri Šemsuddin Nakšibendi, *Miftahul kulub – Ključ srca*, preveo: Fejzullah Hadžibajrić, Visoko, 1990, str. 13

<sup>52</sup> Martin Lings, *Šta je sufizam?*, prijevod: Rusmir Mahmutćehajić, Sebil d.o.o., Zagreb, 1994, str. 44.

<sup>53</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 534.

<sup>54</sup> A. S. Levend, *Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler; Mazmunlar ve Mefhumlar*, str. 48.

U jednom ‘Avnījevom gazelu, namigivanje ili mig (*gamze*) mašuka se poredi sa rukom Musaa. Po svemu sudeći, misli se na Poslanika Muhammeda a.s. Njegov pogled je imao dejstvo poput ruke Musaove:

*Yüzüñ meh-i ‘id ü ser-i zülfüñ şeb-i Esrā  
Gamzeñ yed-i Mūsā leb-i lā ‘lüñ dem-i ‘Isā*

Lice ti mjesec bajramski a solufi noć Isrāa  
Mig tvoj je **ruka Musāa**, žarke usne krv Isāa  
(G:1, B:1)

### 2.1.2. Sfera *ljubav*

Sfera *ljubav* obuhvata emocionalni svijet u kojem dominira ljubav kao suštinsko obilježje poezije, napose gazela, a u koju je svrstana i leksika koja se odnosi na psihološku sliku, duševna stanja i emocionalno ponašanje čovjeka; u ovoj sferi su najfrekventnije lekseme *tuge*, *patnje i plača*, lekseme sa referentom *radosti* i leksema *voljene* sa različitim sinonimima (ma’sūq, mahbūb, delrobā, delbar, ġānān i druge).<sup>55</sup>

Prekomjerna ljubav kod ‘Avnīja se vrlo često pretvara u bol što rezultira njegovim plakanjem, jadikovanjem i naricanjem. Tako dolazimo do zaključka da su ljubav i bol ustvari povezani i neizbjegni, pa čak i poželjni prilikom duhovnog putovanja:

*„Bol je naličje ili drugo lice ljubavi. Bol ne dolazi izvana, ulaganjem duhovnih pregnuća. Sjedinjena je s ljubavlju i utisnuta u čovjekovo biće, baš kao i ljubav. Stoga je bol, ili bolje rečeno ljubavna bol, iznutarnja alhemija koja svojom žestinom novaka na sufiskoj stazi inicira da se otisne u duhovnu potragu, a iniciranoga duhovnoga putnika preobražava u istinskoga junaka.“<sup>56</sup>*

U skladu s citiranim, ‘Avnī kaže:

*Eger uşşâka derd ü miñet ise ‘ışkdan hâsil  
Bi-hamdi’llâh ki vâfîrdür bize ‘ışkuñda  
hâsiller*

Ako je ašicima bol i muka od ljubavi zarada  
Bogu hvala pa zaradismo od ljubavi mi  
mnogo blaga  
(G:11, B:2)

Određeni broj leksema vezanih za emotivna stanja pjesnika, koje mogu označavati sreću, bol, plač i jadikovanje, pored doslovnog, posjeduju i gnostičko značenje:

<sup>55</sup> S. Gačanin, *Leksikosemantički sloj u strukturi sufiskske poezije*, str. 222.

<sup>56</sup> Mubina Moker, „Refleksija Attarova gnostičkoga nauka u poeziji Hasana Kaimije“, *Anali GHB*, vol.19, no.33, Sarajevo, 2012, str. 270.

a) »*Strah*« *havf, korku, muhâbâ*

*Strah* dolazi zbog ljubavi, da se ne izgubi ono (onaj, ona) što se voli. Zbog toga strah sprječava od pogrešaka, od loših postupaka, da se ne izgubi voljeno. Salik pada u strah kad se približava Bogu.<sup>57</sup> Za gnostike on označava jednu od *postaja i stupnjeva puta ka Svjetu onostranome*.<sup>58</sup>

Sultan Fâtihi strahuje od opisivanja boli srca, dakle od otkrivanja tajni nutrine, jer bi u tom slučaju mogao da izgori, padne u ekstazu i nestane u Svijetu onostranome:

*Göñül gamını niçe safha-i beyâna yazam  
Kalemden od çıkışban korkaram ki  
yanayazam*

Kako da bol srca kažem na papiru pišući  
**Strah me** da će planut' ako iz pera plam  
iskoči

(G:52, B:1)

b) »*Naricanje*« *nâle (vü zâr)*

*Naricanje* označava čežnju zaljubljenika za Voljenim Allahom,<sup>59</sup> te šaputanja i zazive duhovnog putnika Uzvišenom Bogu.<sup>60</sup> Takvi zazivi su slavljenje, pokajanja i veličanje. Prema predajama, Bog se raduje kad Ga rob zaziva i kada Mu pokajanje svoje izjavljuje:

*İşidiip nâlemi handân olur ol yâr bulur  
Na 'ra-i bülbül ile gonca-i handân revnak*

Veseli se draga kad mi **naricanje** spazi  
S'glasom se slavuјa sretni popoljak ukrasi  
(G:36, B:5)

'Avnî u ovom bejtu pjeva o tome kako se draga veseli naricanju pjesnika, dakle Bog se raduje zazivima duhovnog putnika. Tu radost poredi sa popoljkom koji se ponosi time što slavuj oko njega lijeta i pjevajući čeka da se rascvjeta. Na isti način sufija, svojim zazivima, iščekuje uputu i oprost od Boga.

c) »*Jadikovanje*« *(feryâd u) figân*

Pod leksemom *figân* prvenstveno se misli na jadikovanje. Gnostički termin „*figân*“ podrazumjeva *objelodanjivanje unutarnjih stanja sufije*.<sup>61</sup>

<sup>57</sup> F. Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, str. 116.

<sup>58</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 539.

<sup>59</sup> A. S. Levend, *Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler; Mazmunlar ve Mefhumlar*, str. 50.

<sup>60</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 536.

<sup>61</sup> ibid, str. 535.

*Sīneden ben ki çekem āh ü figān-i derd-nāk  
Yaralar kan aḡlayup ol dem iderler sīne çāk*

Kad iz dubine duše **jadim** i uzdišem u bolu  
Tad rane mi krvlju plaču i prsa mi rasc'jepaju  
(G:39, B:1)

Sufija, u ljubavnom bolu, objelodanjuje svoja unutarnja stanja, koja u drugom polustihu materijalizuje kao približan primjer onoga što preživljava. Njegove rane, kao simbol ljubavnog dejstva, od siline stanja krvare i zadaju bol koja cijepa prsa sufije. Rascjepom prsa tajne nutrine dolaze do izražaja i one bivaju objelodanjene.

d) » ***Uživanje, veselje*** « 'ayş

Uživanje predstavlja *trajanje užitka bliskosti zaljubljenog s voljenim*.<sup>62</sup> Sultan Fātih govori o tom užitku kao užitku bliskosti Božije. Takvo stanje se u tesavvufu naziva *kurbijet*, a označava *približavanje Allahu, postizanje blizine (Božije), usavršavanje u tarikatu*.<sup>63</sup>

On je već navikao na bol rastanka i zreo je za jedno takvo duhovno usavršavanje. S druge strane, dok uviđa da Bog drugima nudi užitak bliskosti Svoje, u njemu se javlja ljubomora i to mu ništi stanje - hāl:

*Heçr bī-dādīna ülfet dutmış idi 'Avnīnūñ  
Gayrlarla 'ayş idüp hālin diger-gūn eylediñ*      'Avnī se navik' o na muku rastanka od tebe  
    'Uživajuć' sa drugima ti mu uništi stanje  
(G:38, B:6)

U ovu sferu spada i leksema *voljene* sa različitim sinonimima. 'Avnī u *Divanu* koristi sljedeće lekseme koje se odnose na voljenu: *nigār, dilber, yār, dost, dildār, cānān, mahbūb...* Iako su sve navedene riječi sinonimi za voljenu osobu, one ujedno i nose svoje zasebno značenje kao npr. *dilber* – srcokradica.

***Voljena***, prema gnostičko-sufijskom poimanju divanske književnosti, uvijek predstavlja *Boga, Apsolutnu Istinu koja je jedina dostoјna istinske ljubavi*.<sup>64</sup> Objekt sufiske ljubavi simbolično biva ljudsko biće koje predstavlja *izuzetno željeno Biće od onih ašika što*

<sup>62</sup> N. Karahalilović, M. Moker, *Rječnik stranih, manje poznatih riječi i izraza*, str. 529.

<sup>63</sup> Fejzullah Hadžibajrić, „Mali rječnik sufisko-tarikatskih izraza“, *Tesawwuf, islamska mistika - zbornik radova prvog simpozija*, Islamska zajednica Zagreb, Zagreb, 1988. Dostupno na: <https://bastinaobjave.com/mali-rjecnik-sufisko-tarikatskih-izraza/6/>

<sup>64</sup> N. Karahalilović, M. Moker, *Rječnik stranih, manje poznatih riječi i izraza*, str. 527.

*su sebe i svoje srce predali neograničenom Biću koje je bez "zašto" i "kako".<sup>65</sup> Samim tim sva ljepota drage odražava ljepotu savršenstva Božije ljepote, koja se naziva *džemālullah*.*

Sljedeći bejt ukazuje na prethodno izneseno objašnjenje:

<i>Seyr-i gülzār eylese serv-i revānlarla nigār</i>	Kad se ljepojka šeće sred drugih čempresa
<i>Rāsti bu kadd(i) ānuñ cümleden a 'lā gelür</i>	vitkih
	To je draga čiji stas je veći od ljepojki svih (G:17, B:2)

*Ljepojka* je objekt istinske ljubavi - *'ašk-i hakīkī'*<sup>66</sup> te se poredi sa vitkim čempresima tj. ljepoticama vitkog stasa, koje predstavljaju objekt metaforične ljubavi - *'ašk-i medžāzī'*.<sup>67</sup> O Uzvišenosti takve Ljepotine nam govori drugi polustih gdje se kaže da je ona od svih drugih veća (*cümleden a 'lā gelür*). Dakle, Bog je taj koji je Kreator Ljepote i Sam je Lijep. Njegova Ljepota je iznad svih prividnih ljepota koje čovjek poznaje,<sup>68</sup> kao što je stvarna ljubav prema Njemu iznad svih drugih ljudskih, metaforičnih ljubavi.

### 2.1.3. Sfera ***priroda***

Sfera ***priroda*** obuhvata lekseme *biosfere*, *geosfere*, *atmosfere*, *kosmosfere*, kao i lekseme *sudbine*, koja je često izražena kao dio kosmosfere; često je najbrojnija leksema *vrt* sa pratećim leksemama *ružičnjak* i *livada*, zatim *ruža* i *popoljak*, *sunce*, *mjesec* itd.<sup>69</sup>

#### a) »***Pustinja*** « *beyābān, sahrā*

Pojam *pustinja* se veoma često upotrebljava u divanskoj književnosti. Prvenstveno može aludirati na mjesto u kojem je slavni *Medžnun* proveo dugo vremena razmišljajući i čezneći za *Lejlom*. Kako je obično Medžnun simbol zaljubljenika a Lejla simbol Voljenog, tako i sama leksema „*pustinja*“ poprima svoje sufiscko-gnostičko značenje, dakle ona označava *teškoće*

<sup>65</sup> F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufiscko-tarikatskih izraza*

<sup>66</sup> **Istinska ljubav** bez interesa i strasti, stvarna ljubav bez ličnog i čulnog, ljubav prema Allahu dž.š. Dobročinitelju i Stvoritelju svega stvorenog (Prema: F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufiscko-tarikatskih izraza*)

<sup>67</sup> **Metaforička ljubav**, ljubav koja se ne osjeća prema Allahu dž.š. već prema nečem drugom (Prema: F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufiscko-tarikatskih izraza*)

<sup>68</sup> Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “*Kad bi Allah otkrio veo Svoje svjetlosti, Njegova ljepota bi osvijetlila sve što je On stvorio.*” (Muslim)

<sup>69</sup> S. Gačanin, *Leksikosemantički sloj u strukturi sufiske poezije*, str. 222-223.

*koje stoje pred salikom (duhovnim putnikom) na putu njegovog duhovnog zrenja,<sup>70</sup> ili pak skup prepreka koje očekuju putnike Puta.<sup>71</sup>*

<i>Rahş-i 'ışka virmedi sahrā-yı hicrān hīç za 'f</i>	Pastuha ljubavi <b>pustinja čežnje</b> ne izmori
<i>Tā kiyāmet imtidādinka aña meydān gerek</i>	Njemu sve do sudnjeg dana široko polje treba

(G:41, B:3)

Pastuh ljubavi je hrabri zaljubljenik i duhovni putnik koji stojički podnosi sva iskušenja i prepreke na putu spoznaje, koje se manifestuju prilikom njegovog boravka u pustinji čežnje, dakle na ovom svijetu. Takvo ga stanje nije izmorilo već ga je pripremilo za bojno polje, kojem mogu pristupiti samo duhovni junaci. Do sudnjeg dana, do dana susreta sa Voljenim Bogom, takvo polje mu je jedina potreba, jer na taj način on prerasta iz iskušenika u duhovnog junaka i zavrjeđuje Božiju naklonost i blizinu.

b) » *Vrt* « *bag, bostān*

Leksemu *vrt* možemo razumjevati kao mjesto iz kojeg izrasta lijepo cvijeće. U 'Avnījevom *Divanu* najčešće se spominju ruže, zumbuli, lale, narcisi, šišmšir i sl. Vrt u divanskoj književnosti može simbolizirati lice drage, a ruže ili pupoljci su ustvari rumeni obrazi ili pak usne. Međutim, to nije jedino značenje ove lekseme, ona ima veoma šaroliku upotrebu.

Gnostik, pri svom duhovnom putovanju i spoznaji, prolazi kroz četiri perivoja duše koja su u sufizmu uspostavljena na osnovu četiri rajska vrta spomenuta u Kur'anu<sup>72</sup>. Sufije na te vrtove gledaju kao na vrtove duše, srca, duha i suštine. Cilj putovanja kroz prvi vrt je stjecanje '*ilmul-jekina* - uvjerenja na osnovu predaje'. Nakon toga sufija, duhovnom vježbom i bogosluženjem, u vrtu srca postiže '*ajnul-jekin* - uvjerenje iz osvjedočenja i otkrovenja'. Nakon spoznaje ova dva perivoja, sufija se približava i trećem. Vrt duha je mjesto gdje se sufija stapa u svjetlost Poslanikovu i biva nadomak jedinstva sa tajnom u njemu, te boraveći u tom perivoju usvaja znanje koje je osvjetljeno duhom. Na kraju, kroz vrt suštine, on ostvaruje cilj čitavog duhovnog putovanja. Tu sufija postaje gnostik – 'ārif, biva ispunjen svjetlošću i

<sup>70</sup> N. Karahalilović, M. Moker, *Rječnik stranih, manje poznatih riječi i izraza*, str. 528.

<sup>71</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 539.

<sup>72</sup> Pogledati: Kur'an, LV:46-78

lišen jastva, te dolazi do stupnja ***hakkul-jekina***, koje označava utapanje čovjeka u Istинu i prisutnost u toj Istini znanjem, gledanjem i proživljavanjem.<sup>73</sup>

Prema gnostičkom shvatatanju, leksema **vrt** označava *mjesto osvjedočenja*.<sup>74</sup> 'Avnī kaže:

*Selāmet bāğına işaret içün basduñ kadem cānā* O dušo, ti u **vrt** spasa kroči zarad veselja  
*Medīd olmadı zevküüm ākibet vakt-i hazān oldı* Užitak mi dug ne bi, na kraju jesen je stigla

(B:82)

'Avnī je duhovno zagazio u vrt spasa, dakle u mjesto osvjedočenja i otkrovenja. Cilj njegovog ulaska je bilo veselje, odnosno *kurbijet*. Međutim, kurbijet nije drugo trajao jer je uslijedila jesen<sup>75</sup> koja aludira na nemoć i nespremnost za dalje duhovno usavršavanje.

c) »**Sunce** « *güneş, mihr, şems, āfitāb*

Sunce predstavlja *život, Apsolutni Bitak, znanje, spoznaju ili pak može biti aluzija na Božije iluminacije*.<sup>76</sup> Jedan bejt u 'Avnījevom *Divanu* upravo govori o tome kako je Božija iluminacija, svjetlost Božijega lica, uzrok nastanka svjetlosti nebeskog Sunca, te se jasno uviđa semantička razlika između Sunca kao planete i sunca koje u gnozi predstavlja Božiju svjetlost:

*Bir şāha kulam kim kuli sultān-ı cihāndur*  
**Mihr-i ruhi** şems-i felege nūr-feşāndur

Jednog Cara rob sam, On c'jelim svijetom  
caruje

**Sunce s'Njegovog Lica** Suncu nebeskom nur  
daje

(G:23, B:1)

Jako je zanimljiva upotreba istoznačnih leksema, od kojih je jedna *mihr* te gnostičko-semantički označava Božiju svjetlost, a druga je *şems* koja označava planetu Sunce. Nameće se pitanje, zašto se autor opredijelio baš za perzijsku riječ *mihr* da nosi već spomenuto

<sup>73</sup> Pogledati: Laleh Bakhtiar, *Sufi Expressions of the Mystic Quest*, Thames and Hudson, London, 1997, str. 28 - 30.

<sup>74</sup> F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufisko-tarikatskih izraza*

<sup>75</sup> „Leksema „jesen“ se uvijek dovodi u kontekst sa leksemom „proljeće“ kao njenim suprotnim značenjem. Proljeće označava život, životnost, mladost i životnu radost, dok jesen označava starost, nemoć i smrt.“ Prema: Dilek Batislam, „Divan şiiirinde hazan“, *Diriözler Armağanı - Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatura Kitabı*, M. Fatih Köksal, Ankara, 2003, str. 155.

<sup>76</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 533.

gnostičko značenje, a ne leksemu *şems* koja je arapskog porijekla, čak je i spomenuta u Kur'anu kao stvar kojom se Allah zaklinje?<sup>77</sup>

Odgovor se možda krije u zoroastrovskoj terminologiji. Sam zoroastrizam jako je utjecao na leksiku i simboliku divanske književnosti, počev od klasične perzijske pa sve do osmanske. Prema vjerovanju zoroastrovaca, *Mithra* je bog svjetlosti a njegov simbol je *mehr* ili Sunce. Slično vjerovanje je prisutno u mazdakizmu, vedaizmu kao i u nekim drugim politeističkim vjerovanjima na Istoku.<sup>78</sup> Autor je, vjerovatno, bio upoznat sa dugom historijom ove lekseme, kao i njenom simbolikom i značenjem, i upravo zbog toga koristi perzijsku riječ *mehr* kao aluziju na Božije iluminacije.

d) »**Mjesec** « *ay, meh, māh, kamer, hilāl*

Šejh Fejzullah ef. Hadžibajrić, jedan od reformatora tesavvufske misli u Bosni i Hercegovini, perzijsku riječ *māh* prevodi kao mjesec ali i lice. Sama svjetlost mjeseca je refleksija sunčeve svjetlosti, pa se leksema mjesec vrlo često spominje zajedno sa leksemom sunce, kao npr. *mehr ü māh* ili pak *şems ü kamer*. U skladu s tim, *mjesec simbolizira srce zaljubljenika koje reflektira svjetlost Božiju, odnosno Božanskog sunca*.<sup>79</sup> Srce čezne za Bogom, koji je skriven i nema pristupa. Zbog takve nepristupačnosti, 'Avnī, kao ašik, tuguje:

*Bozdı yüzini mehüñ zülf ile lutf-i 'arizuñ  
Āfitābā āteş urdi tāb-i ruhsāruñ senüñ*

Zbog solufa i obraza **mjesec** lice snuždio je  
Vatra sa Lica ti sjajnog vatru Sunca raspiruje  
(G:42, B:2)

Dakle, zaljubljenik je tužan zbog skrovitosti Božije (zbog solufa, uvojaka), njegovo srce (mjesec) je osjetilo refleksiju Božanske svjetlosti, koja je toliko velika i sveta, da čak nebeskom Suncu svjetlost daje.

U divanskoj književnosti, lice voljene osobe se poredi sa punim mjesecom, a ponekad obrve ili čelo sa polumjesecom. Sultan Fātih često koristi leksemu *meh-likâ* ili *meh-rûy*, u značenju mesecolika, koja nosi gnostičko značenje *nedokućive Božije ljepote koja se*

<sup>77</sup> „Tako mi Sunca i svjetla njegova.“ (Kur'an, XVII:1, str. 595.)

<sup>78</sup> Usp.: Esad Korkmaz, *Ansiklopedik Zerdüşlü Terimleri Sözlüğü*, Anahtar Kitaplar Yayınevi, Istanbul, 2004, str. 112.

<sup>79</sup> Titus Burckhardt, *Uputa prema unutarnjem učenju islama*, prijevod: Rusmir Mahmutčehajić, Sebil d.o.o., Zagreb, 1994, str. 99-100.

*odražava posvuda, mjesto odsjaja Božije Ljepote; pojava Istine.*<sup>80</sup> Ašicima i gnosticima vremenom biva jasno očitovanje Božije ljepote i njena refleksija na sve stvoreno:

*N’ola ser-gerdān olursa zerre-veş ijtādeler  
Gün gibi ol **meh-likānuñ şöhreti meşhūrmış***

Šta i da se glave ašika k’o praške zanesu  
Kad k’o dan je jasna slava **drage nalik  
mjesecu**

(G:33, B:3)

e) » *Nebo/sudbina* « *felek, eflāk*

Sudbina je često izražena kao dio kosmosfere, i to uglavnom leksemom *felek* ili *eflāk*, a misli se na sudbinu, iako te riječi primarno označavaju nebo, odnosno nebesa.<sup>81</sup> U prilog izrečenog ide sljedeći bejt:

*Bir dilbere düşürdi beni gerdiş-i eflāk  
Kim māh ü güneş yüzü ziyāsında Sühādur*

**Kolo sudbe** me baci pred takvu srcokradicu  
Naspram sjaja lica njenog Sunce, Mjesec  
Suhā su

(G:18, B:7)

U prvom polustihu uviđamo kako je kruženje neba - *gerdiş-i eflāk*, ustvari kolo sudsbine, koje je odredilo da se ašik preda voljenoj srcokradici, tj. Bogu. Naspram Božije svjetlosti Sunce i Mjesec su neznatni kao izvori svjetlosti, te su svojom neznatnošću nalik na zvijezdu *Suhā* koja je najmanja zvijezda koja se može vidjeti u sazvježđu Velikog Medvjeda.

#### 2.1.4. Sfera *svijet*

Sfera *svijet* obuhvata lekseme socijalne sfere sa različitim društvenim relacijama, kao i fizičko okruženje sa različitim predmetima upotrebne vrijednosti (odjeća, posuđe, nakit itd.).<sup>82</sup>

a) » *Hrka* « *hirka*

*Hrka* je derviški ogrtač dugih rukava i bez kragne. Hrkom derviša ogrće šejh, kojeg je on odabrao za svog vodiča.<sup>83</sup> To je uglavnom jednostavan ogrtač od pamuka ili vune, te simbolizira asketizam. Veoma je poznat sufiski postulat koji glasi *bir lokma, bir hrka*, tj. *jedan zaloga i jedna hrka*, kojim se metaforički aludira na isposništvo, zadovoljstvo sa

<sup>80</sup> S. Gačanin, *Leksikosemantički sloj u strukturi sufiskske poezije*, str. 238.

<sup>81</sup> Pogledati: F. Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, str. 85.

<sup>82</sup> S. Gačanin, *Leksikosemantički sloj u strukturi sufiskske poezije*, str. 223.

<sup>83</sup> F. Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, str. 119.

minimalnim stvarima, odbacivanje ovoga svijeta i udaljavanje od profanog načina života koji se kosi sa normama islama.<sup>84</sup> Hrka u sufizmu može simbolizirati i *podobnost i selamet ili pak odjeću znanja*.<sup>85</sup>

*Fenā riyāzī gūl ü goncasından ey ‘Avnī  
Nişān virür dil-i sad-çāk ü hrka-i sad-çāk*

O 'Avnī! Srce od sto komada i **hrka** od sto zakrpa

V'jest primaju iz vrta ništavila preko ruže,  
popoljka

(G:37, B:5)

Ašikovo srce je razasuto u sto komada, a njegovo tijelo ogrnuto hrkom od sto zakrpa. Dakle, ašik gori u ljubavnom bolu, a na njegovoj hrki su tragovi isposništva, asketizma i odricanja. Ili pak njegova zakrpljena hrka ukazuje na znanje i spoznaju koju je ostvario. U takvom stanju, iz vrta ništavila on biva obavješten o tajnama preko pupoljka ruže, a pupoljak ruže oblikom liči na srce. Dakle, njegovo tjelesno srce je nestalo, odnosno ono je postalo mjesto spoznaje koje mu nudi informacije o ništavilu, tj. o stanju stapanja individualne egzistencije sa Apsolutnom Božanskom egzistencijom (*fenā fillāh*).

b) »*Veо* «*perde, burka, hāil*

*Perde* predstavlja zastor, paravan, pregradu. Perdom se također naziva i veo kojim su većinom žene prekrivale lice na Istoku, samim tim i u periodu Osmanskog carstva. Sve do 1908. godine, dakle do perioda *meşruiyeta*,<sup>86</sup> smatralo se nedoličnim da žena izlazi na ulicu bez vela. Prekrivanje lica nije bilo uobičajeno samo za žene već i za izuzetno lijepе dječake, mladiće kojim još nije narasla brada, te za muškarce koji nisu željeli pokazati svoje lice drugima.<sup>87</sup> Čak su u drugoj polovini XVIII stoljeća, mladi kandidati za vojni odred jeničara svoja lice prekrivali tankim velom koji se nazivao *civelek peçesi*.<sup>88</sup>

Veо kod sufija simbolizira *prepreke koje zaljubljenog odvajaju od Voljenog; zapreka da se pojavi istina u srcu; veo pred licem Voljenog*.<sup>89</sup> Cilj sufija na putu spoznaje jeste da maknu velove i zastore koji prekrivaju Lice Voljenog, te da osjete onaj praiskonski užitak duše dok je gledala u Lice Božije.

<sup>84</sup> Pogledati: Reşat Ekrem Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, Sümerbank Kultur Yayımları, Ankara, 1969, str. 130.

<sup>85</sup> F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufisko-tarikatskih izraza*

<sup>86</sup> Period ustavnosti Osmanskog carstva (od 1876. do 1918. godine).

<sup>87</sup> Pogledati: Reşat Ekrem Koçu, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, str. 189.

<sup>88</sup> Nebi Bozkurt, „Peçe“, *TDV İslam Ansiklopedisi*, sv. 34, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2007, str. 212.

<sup>89</sup> N. Karahalilović, M. Moker, *Rječnik stranih, manje poznatih riječi i izraza*, str. 530.

Prema mišljenju *Imam-i Gazalije*, perda/koprena je nužna u odnosu s onima koji su daleko od Sjajnog i Zastrtog Cilja.<sup>90</sup> Dakle, duhovni putnik, koji ima za cilj da podigne velove kako bi došao do Sjajnog Cilja (Boga), obavezan je i sam da uspostavi veo (pregradu, prepreku) između sebe i onih koji su daleko od tog Cilja, te da se ne obazire na njih. Na taj način neće biti ometen u svom duhovnom putovanju. Također, Gazali kaže: „Bog je skriven iza sedamdeset hiljada koprena, te kad bi skinuo sve ove koprene, sjaj Njegova Lica nesumnjivo bi sažgao svakoga ko bi Ga video.“<sup>91</sup>

<i>Tarf-i burka‘ götürüp ‘arz-i cemāl eyler ise Şehri nūr ide gibi āteş-i ruhsār yine</i>	Kad bi <b>veo</b> podigla i ljepotu pokazala Vatra bi joj sa obraza grad opet obasjala  (G:65, B:4)
---	--

Kad bi se Bog ukazao i podigao velove, njegova svjetlost bi ponovo obasjala dušu i tijelo čovjeka, kao što je to onomad učinila. Sufija nastoji duhovnim putovanjem proći kroz te koprene, kroz koje je već prošao dolaskom na ovaj svijet, tj. u praiskonu, kako to *Reynold A Nicholson* navodi:

„ Sedamdeset hiljada velova odvaja Allaha, Jedinu Stvarnost, od svijeta materije i osjećaja. I svaka duša prije svog rođenja prolazi kroz svih sedamdeset. Unutarnja polovina su velovi svjetlosti: vanjska polovina, velovi tame. Prolaskom kroz svaki od svjetlosnih velova, na putu prema rođenju, duša se udaljava od božanske kvalitete: a prolaskom kroz svaki tamni veo, priblizava se zemaljskom. Zbog toga se dijete radu plačući, jer duša zna da se odvaja od Allaha, Jedine Stvarnosti. Kada dijete plače u snu, to je zato što duša pamti nešto od onoga što je izgubila. Inače, prolazak kroz velove sa sobom je donio zaborav (*nisyān*): i iz tog razloga čovjek se naziva *insān*. On je sada, zarobljenik u svom tijelu, odvojen ovim gustim zastorima od Allaha.“<sup>92</sup>

c) »**Pasac**« *zünnār*; »**Krst**« *çelīpā*

*Krst*, a posebno *zunar*, koji je u to vrijeme bio pojas koji su nosili kršćanski svećenici, neprikosnoveni su i općepoznati simboli kršćanstva. Čak je postojala i fetva koja kaže da ako

---

<sup>90</sup> Pogledati: Eva de Vitray-Mayerovitch, *Antologija sufijskih tekstova*, Prijevod sa francuskog: Mirjana Dobrović, ITRO "Naprijed", Zagreb, 1988, str. 263.

<sup>91</sup> ibid.

<sup>92</sup> Reynold A. Nicholson, *The Mystics of Islam*, Arkana (Penguin Group), New York, 1989, str. 15.

se neko čak i u šali opasa zunarom s gledišta islamskog prava to će se smatrati znakom njegovog nevjerstva.<sup>93</sup>

Ovi kršćanski simboli aludiraju na priču o Šejhu San'anu, koji je, unatoč svojoj pobožnosti i duhovnosti, sproveo u djelo uvjete voljene (bizantijske kršćanke) koji se kosili sa učenjem islama. On je između ostalog svezao i zunnar.<sup>94</sup> Kada je riječ o objektu ljubavi kod 'Avnīja, on jako sliči Šejh San'anovom. Naime, obojica su bila zaslijepljena bizantijskom kršćankom i činili su sve da joj se dodvore.

Upotreba kršćanskih simbola u 'Avnījevoj poeziji bila je uzrok određenih tvrdnjki koje su uglavnom branile tezu da je sultan Fātih bio „prikriveni“ kršćanin.<sup>95</sup> Razlog takvih tvrdnji može biti samo neznanje i nepoznavanje historije, divanske književnosti i sufijsko-gnostičkih značenja učestalih divanskih leksema. Sam Sultan Fātih je „proročki“ predvidio mogućnost pogrešnog shvatanja njegove poezije:

*Bir Firengī kāfir olduğuñ bilürdi 'Avnīyā  
Belüñ ü boynuñda zünnār ü çelipāyi gören*

O 'Avnī, da si nevjernik zapadnjački pomislit'  
će

Svak' ko ti na vratu **krst** a oko struka **pasac**  
vidi

(G:61, B:5)

Krst predstavlja manifestaciju i simbol Božije veličanstvenosti, dok je zunnar znak monolitnosti i pokornosti na putu izvjesnosti i jasne istine.<sup>96</sup> Vezivanje zunnara ili pasca ukazuje na pokornost gnostika i njegovu požrtvovanost i spremnost za napredovanje na putu spoznaje, dok nošenje krsta simbolizira njegovu stalnu svijest o Božijoj Veličanstvenosti.

<sup>93</sup> Alena Ćatović, „Kršćanski motivi u gazelima Fatih Mehmeda-Avnīja“, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 55/2006, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2006, str. 181-182; Detaljnije o zabrani nošenja pasca u islamu pogledati u: Yusuf Şevki Yavuz, „Zünnar“, *TDV İslam Ansiklopedisi*, sv. 44, Türkiye Diyanet Vakfi, İstanbul, 2013, str. 573.

<sup>94</sup> Fabulu priče o Šejhu San'anu pogledati u: Alena Ćatović, *Orijentalno-islamska književna tradicija u stvaralaštву Hasana Zijajije Mostarca: transtekstualnost u klasičnoj osmanskoj poeziji*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2013, str. 59-60.

<sup>95</sup> U nenaučnim radovima i novinskim kolumnama danas, moguće je pronaći tvrdnje o tome da je Sultan Fātih bio skriveni kršćanin. S druge strane, njemački orijentalist Franz Babinger (1891-1967) navodi predaju u kojoj se kaže da je Mehmed II želio preći na kršćanstvo, te je, preko posrednika, zatražio od patrijarha *Maximusa III* (1476-1482) da napiše knjigu u kojoj će biti sažeto učenje kršćanstva. Nakon ove predaje, Babinger odlazi u drugu krajnost i isključuje bilo kakvu mogućnost Fatihovog pokrštavanja, te konstatuje da je Sultan Fātih bio praznovjeran i sklon astrologiji. Usp. Franz Babinger, *Fatih Sultan Mehmet ve Zamani*, Çeviren: Dost Körpe, 5. Baskı, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2003, str. 220.

<sup>96</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 534. i 539.

‘Avnī nam aluzijom na priču o Šejhu San’anu i korištenjem ovih motiva poručuje da se treba pridati više pažnje suštini no samoj formi i oblicima:

<i>Ukde-i ziinnārina her kimse kim dil</i>	Svak’ ko srce ne sveže za <b>čvor na pascu</b>
<i>bağlamaz</i>	<b>njenome</b>
<i>Ehl-i īmān olmaz ol ‘āşiklaruñ güm-rāhidur</i>	Takav nit’ je vjernik nit’ je na putu
	ljubavnome

(G:14, B:3)

Ove ‘Avnījeve riječi bi se mogle shvatiti u značenju da oni koji nisu spremni odreći se svega na ovom svijetu uime ljubavi, i zanemariti izvanjsko u toj mjeri da ne uočavaju simbole kršćanstva poput krsta i zunara, ne mogu biti istinski ašici. Ovakav stav rezerviran je za elitu, običan narod ili bolje rečeno oni koji svoju pažnju poklanjaju prije svega formalnom i izvanjskom nisu u stanju biti dio tog puta.<sup>97</sup>

d) » **Ogledalo / zrcalo** « āyīne, mir’āt, levh

*Ogledalo* ukazuje na *želju ili srce savršenoga čovjeka*.<sup>98</sup> Ono je veoma čest motiv u poeziji te je usko povezan sa zaljubljivanjem preko ogledala, vode ili neke uglačane površine. Ogledalo biva mjesto u kojem sufija vidi sebe, odnosno suočava se sa samim sobom i svojim mahanama. Posmatranje sebe u ogledalu vodi ka samospoznavi, a samospoznavi vodi do spoznaje Boga.

Zadatak zrcala nije samo da odražava neku sliku. Kad duša postane savršeno zrcalo, ona sudjeluje u slici i tim sudjelovanjem doživljava preobrazbu. Dakle, između subjekta koji se promatra i zrcala koje ga promatra stvara se konfiguracija. Duša naposlijetku sudjeluje u ljepoti kojoj se otvara. Što je lice zrcala uglačanje askezom, to će biti sposobnije vjerno odražavati ono što ga okružuje. (...) Bit pojedinca odražava se u Božjem Biću, a Božje Biće se odražava u biti pojedinca.<sup>99</sup>

<i>Ebr-i müjəm ayağuña gevher-nisārdur</i>	Oblak mojih trepavica pred tebe dragulje
<i>Mir’āt-i dil cemālüñe āyīne-dārdur</i>	baca
<b>Ljepota ti se ogleda u zrcalu moga srca</b>	
	(G:12, B:1)

<sup>97</sup> A. Ćatović, *Kršćanski motivi u gazelima Fatih Sultan Mehmeda-Avnīja*, str. 184.

<sup>98</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 533.

<sup>99</sup> Jean Chevalier i Alain Gheerbrandt, *Rječnik simbola*, Prijevod: Grupa prevoditelja, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1983, str. 770.

Uviđamo da je 'Avnījevo srce postalo srce savršenog čovjeka. Putem duhovnog preodgoja, čišćenja i bogosluženja, ono je postalo toliko čisto da služi kao *ogledalo na kojem se pokazuju refleksi i odbljesci slike iz duhovnog života*.<sup>100</sup> 'Avnī upravo spoznaje najskriveniji dio srca u kojem se nalazi sam Bog,<sup>101</sup> te se On u njemu ogleda. U skladu sa prethodno izrečenim, poznati sufijski velikan Ibn 'Arabi kaže: "Bog je, dakle, zrcalo u kojem ti vidiš sebe samoga, kao što si ti Njegovo zrcalo u kojem On promatra Svoja Imena. Ona, dakle, nisu ništa drugo do On sam."<sup>102</sup>

e) »**Čaša, pehar** « *cām, şīše, sisāl, kadeh, ayag*

Prije nego se posvetimo gnostičkom značenju lekseme *čaša*, smatramo da je bitno protumačiti motive, koji se vrlo često spominju u divanskoj književnosti, a to su čaša cara Džema (*cām-i Cem*) i čaša/ogledalo Aleksandra Velikog (*cām-i İskender*):

Naime, u nekim izvorima se navodi da je Car Džem (Džemšid), prema iranskoj mitlogiji, legendarni car koji je prvi izumio vino, tako da sama čaša Džema ukazuje na pronalazača vina.<sup>103</sup> Ovakvo objašnjenje je samo djelimično tačno.

Prema legendi, jedne prilike je Džem spasio pticu od zmije koja joj se bila obvila oko noge. Ptica mu je iz zahvalnosti iz kljuna dala nekoliko sjemenki. Iz tih sjemenki je niklo grožđe čiji se sok počeo piti. U to vrijeme se vjerovalo da je ustajali sok od grožđa otrovan. Jednog dana je Džemova sluškinja htjela izvršiti samoubistvo ispijajući „otrovni“ ustajali sok od grožđa, međutim ona se samo opila. Taj užitak, kojeg je osjetila tokom pijanstva, ispričala je Džemu i tako je nastalo vino. Kada je riječ o Džemovoj čaši, prema predanju, na njoj je bilo ispisano sedam tajnih mudrosti.<sup>104</sup>

S druge strane, motiv *cām-i İskender* ukazuje na čašu ili, tačnije rečeno, ogledalo Aleksandra Velikog. Prema legendi, Aleksandar je naredio da mu najveći znaci njegova vremena izgrade u aleksandrijskoj luci veliko ogledalo okrenuto moru koje će pokazivati svaki brod koji je udaljen od luke mjesec dana plovidbe.<sup>105</sup> Samim tim, ogledalo Aleksandra simbolizira magično ogledalo koje pokazuje sve što se dešava na svijetu.

<sup>100</sup> F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza*

<sup>101</sup> Pogledati: Sfera čovjek; dio o srcu

<sup>102</sup> E. Vitray-Mayerovitch, *Antologija sufijskih tekstova*, str. 279.

<sup>103</sup> E. Korkmaz, *Ansiklopedik Zerdeşlüük Terimleri Sözlüğü*, str. 47.

<sup>104</sup> Prema: Iskender Pala, *Ansiklopedik Divān Şiiri Sözlüğü*, Kapi Yayınları, Istanbul, 2002, str. 93.

<sup>105</sup> F. Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, str. 44.

Kada je riječ o čaši Aleksandra, ona kao pojam može biti i ezoterički simbol koji simbolizira srce potpunog čovjeka (*insan-i kamila*) u kojem se zrcali Apsolutna Istina.<sup>106</sup> U sljedećem bejtu još jednom uviđamo tragove širokog obrazovanja koje je stekao 'Avnī:

*Tevārīh-i Cem ü İskender itmez hātūrum* Priča o Džemu i Aleksandru srcu dovoljna  
hergiz nije

*Meger cām-i cihān-bīn eyleye ani yine rūşen* Njega osvjetlit' samo može čaša što sv'jet  
pokazuje

(G:56 , B:2 )

Srce ašika ne mogu zadovoljiti puste priče iz prošlosti, ma koliko bile poučne. Takve priče su dovoljne za onoga kome je pamet na prvom mjestu, međutim onima koji koračaju putem ljubavi treba čaša što svijet pokazuje, treba im osoba koja će ih povesti na duhovno putovanje, dakle šejh, muršid. Kod takvih osoba su srca čisti portali, uglačani poput ogledala, i imaju djestvo čaše koja svijet pokazuje.

Zasebna leksema čaša za gnostike predstavlja *mudru riječ iz koje se ispija piće spoznaje*,<sup>107</sup> odnosno *pehar spoznaje i ljubavi iz kojeg se putnici ka Bogu poje i opijaju vinom Jednoće*.<sup>108</sup>

Također, leksema čaša ili *pehar* može biti aluzija na samo vino ili na vinsku zdjelu: a ona je tijelo zaljubljenikovo, duša ili egzistencija.<sup>109</sup> Samo srce ašika je čaša u koju se uljeva Božansko Vino, tj. ljubav.<sup>110</sup>

'Avnī u sljedećem bejtu govori o nepotrebnosti Aleksandrovog ogledala, aludirajući na njegovo primarno značenje, te ukazuje na važnost čaše vina, čaše spoznaje i ljubavi, preko koje će se gnostik doći će do spoznaje Višnjeg Apsoluta:

*İki ‘ālem nakşını görmek dilerseñ ḥāzikār* Ukras oba sv'jeta ako želiš jasno vidjeti  
*Devr içinde şīşe-i mey cām-i İskender yeter* 'Mjesto čaše Aleksandra, čaša vina dosta ti  
(G:24, B:4)

<sup>106</sup> Više o „Aleksandrovom ogledalu“ pogledati u: Amina Šiljak-Jesenković, *Odrazi ljubavnih mesnevija u stihovima bošnjačkih divanskih pjesnika*, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XLV, Sarajevo, 2016, str. 210-212.

<sup>107</sup> F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufjansko-tarikatskih izraza*

<sup>108</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 535.

<sup>109</sup> William C. Chittick, *Sufijski put ljubavi - Rumijeva duhovna učenja*, Prijevod sa engleskog: Rešid Hafizović, Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Sarajevo, 2005, str. 360.

<sup>110</sup> A. S. Levend, *Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler; Mazmunlar ve Mefhumlar*, str. 49.

### f) »*Svijeća* « *şem'*

Simbol je osvjetljenog lica voljene osobe, oko koje obilazi zaljubljenik ('āšik) ponekad u kontekstu pjesme nazvan leptir (pervāne).<sup>111</sup> Za sufije, osvjetljeno lice voljene osobe je zapravo Svetlo Boga Uzvišenog, za čijom blizinom ašik kao leptir izgara.

Ovdje je simbolika vrlo jasna: leptira – biće kratkoga vijeka – privlači svjetlost, i u trenutku kad joj se primakne, vatru svijeće spali njegovo tijelo, poništi njegovo jastvo, ali tada je on već doživio uranjanje, utakanje, sjedinjenje sa svojim Voljenim, i time ostvario svoj cilj.<sup>112</sup>

'Avnī u jednom bejtu svoje srce poistovjećuje sa leptirom, koji je simbol *duše koja žudi za poništenjem u božanskom plamenu*.<sup>113</sup> On spaljivanjem srca dolazi do Blizine, ostvaruje upravo sjedinjenje sa svojim Voljenim, nakon noći provedene u ljubavnom bolu od rastanka za Njim:

*Bi-hamdillāh şeb-i gamda berī oldum* Bogu hvala, u noći bola od nevolje se spasih  
*belāsından* **Sv'jećo**, leptira mog srca punog vatre, teb'  
*Dil-i pervāne-i pür-sūzi şem'üm saña* spalih  
*yandirdum*

(G:50, B:4)

#### 2.1.5. Sfera **mističko-religijskog svijeta**

Peta semantička sfera je sfera mističko-religijskog svijeta sa svim konceptima religije i tesavvufa, u kojoj su, ako se svrstaju *vino* i *opijenost* kao njegovi prepoznatljivi simboli, najbrojnije lekseme ove sfere.<sup>114</sup>

Simboli vina i opijenosti su najbolji primjer kako jedna leksema, semantički gledano, može ukazivati na čitav niz predislamskih legendi, sufiskih predanja, gnostičkih otkrovljenja, kao i Kur'anskih ajeta. Upravo su te lekseme uzrok nedoumica recepijenata divanske književnosti, jer njihovo primarno značenje ukazuje na profanu liriku, dok sufisko-gnosičko značenje recepijentu čak može poslužiti i kao jedan vid hijeroteksta.

<sup>111</sup> F. Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, str. 233.

<sup>112</sup> Amina Šiljak-Jesenković, *Odrazi ljubavnih mesnevija u stihovima bošnjačkih divanskih pjesnika*, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XLV, Sarajevo, 2016, str. 272.

<sup>113</sup> S. Gačanin, *Leksikosemantički sloj u strukturi sufiskske poezije*, str. 232.

<sup>114</sup> ibid, str. 223.

Lekseme poput *vino*, *vinotoča*, *krčma/taverna/ruina*, *bohem*, treba posmatrati kao „ezoterijske šifre“ koje divanski autori koriste kako bi tajno znanje i značenje zaštitili od niskostrasnih bića, stvarajući im imaginaciju pričanja o tjelesnom uživanju. S druge strane, poznavanjem historije, temeljnih teoloških disciplina kao i značenja divansko-sufijskih termina, recepijentu se otvara čitava lepeza značenja koja imaju za cilj jedno, a to je spoznaja Boga – *ma'rifetullah* ili *irfān*.

Teba spomenuti i to da se ne može prihvati stav kako „samo određeni ljudi imaju božanski dar shvatanja simboličkog referenta“ riječi, radnje i mističkoga iskustva u poeziji, zato što se i sam čin Spoznaje iskazuje dobro poznatim „jezikom tesavvufske terminologije“ i na osnovu sasvim poznatog koncepta Ljubavi i Ljepote.<sup>115</sup>

a) »*Vino* « *mey, şerāb, bāde*

Čitajući sufijska djela, bilo prozna ili poetska, uviđamo da se naglašava bitnost pijanstva a nipoštava se trijeznost. *Trijeznost (hushyārī, sahw)*, iz koje sufije nastoje uteći, jest samopostojanje sa svim njegovim pratećim elementima. *Opijenost (mastī, sukr)*, je poništenje samosvijesti, ideja i poticaja povezanih sa jastvom; konačno, pijanstvo je iščeznuće u Bogu.<sup>116</sup>

Vino u tesavvufu označava *ljubav prema Bogu*,<sup>117</sup> ili pak *ljubav i želju u stanju potpune opijenosti Bogom*.<sup>118</sup> Pijenjem vina, sjećanjem na Boga, sufija ništi svoje jastvo i себstvo te se utapa u Apsolutnu ljubav Božiju. Da se leksema vino odnosi upravo na prethodno izneseno objašnjenje, svjedoče nam riječi sufije 'Umera ibn al-Fārida, koji kaže: „U spomen Voljenog Bića vina smo pili i opili se još prije no što su vinogradi stvoreni.“<sup>119</sup>

Dakle sufijsko vino, tj. ljubav prema Bogu koja se povećava samom slavom i spominjanjem Njegova imena, djeluje kao filter za sve duhovne nečistoće, poput pohlepe, strasti, jastva, nevjere. Ono otklanja vjerozakonom zabranjena uživanja jer napaja i opija duhovna čula i ispunjava srca sufija:

*Ol mey ki levh-i dilden ala şūşt ü şūy ile  
'Ayş-i mugānei vü cefā-yı zemānei*

**To vino** što zrcalo srca čisteć' sve odklanja:  
Medžusijska uživanja i današnja mučenja  
(G:69, B:4)

<sup>115</sup> Adnan Kadrić, *Mostarski bulbuli: poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima*, Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2012, str. 40.

<sup>116</sup> W.C.Chittick, *Sufijski put ljubavi - Rumijeva duhovna učenja*, str. 364.

<sup>117</sup> F. Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, str. 47.

<sup>118</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 538.

<sup>119</sup> E. Vitray-Mayerovitch, *Antologija sufijskih tekstova*, str. 87.

Pod sintagmom „medžusijska uživanja“ podrazumjevaju se sva prividna, nedozvoljena i prolazna uživanja, a „današnja mučenja“ ukazuju na prepreke i iskušenja duhovnog putnika na putu spoznaje.

Kod nekih pjesnika uviđamo da se vino smatra svetim. To može ukazivati na utjecaj kršćanstva, u kojem se na vino gleda kao na krv Isusovu, i to prilikom svete euharistije. Međutim, očigledno je da su divanski pjesnici, na čelu sa 'Avnījem, bili upoznati i sa zoroastrovskom terminologijom, prema kojoj je vino voda života ili voda besmrtnosti.<sup>120</sup> Dakle ljubav prema Bogu čini zaljubljenike besmrtnim, ona datira iz praiskona, povećava se na ovom svijetu i plodovi te ljubavi se ubiru u svijetu vječnosti. Zbog toga je vino sveto i 'Avnī prema njemu iskazuje svoje duboko poštovanje:

<i>Bādeye baş üzre yir idüp ayağa salmazuz Hürmetin cām-i meyüñ ol deñlü idrāk eyleriüz</i>	<i>Vino čelu dižemo pod noge ga ne stavljamo Vr‘jednost čaše vina mi itekako c‘jenit znamo</i>
---	--

(G:27, B:2)

b) »*Vinotoča, peharnik*« *Sākī*

*Sākī* ili *peharnik* je *Ljubav ili Voljeni ili lik Voljenog opažen u srcu*.<sup>121</sup> Dakle, prvo značenje lekseme ukazuje na Boga, a podloga za tu tvrdnju jeste Kur'anski ajet u kom se kaže: "I dat će im Gospodar njihov da piju čisto piće."<sup>122</sup>

Allah je Onaj koji napaja, on je stvarni Peharnik, kao što kaže slavni sufijski velikan *Bajezid Bistami*: "Bog je Sakija (Peharnik) i Vino; On zna kakva je ljubav moja."<sup>123</sup> Cilj sufije jeste ugledati lice vinotoče - Boga i uživati u sreći vina, u sreći koju nudi ljubav Božija i to je ono sa čime se 'Avnī zadovoljava:

<i>Yeter çerāğ baña şem'a ihtiyācum yok Furūğ-i māh-i ruh-i sākī vü safā-yı şerāb</i>	<i>Ne treba mi svijeća, uljanica je dovoljna Dost' mi svjetlo s'lica <b>peharnika</b> i sreća vina</i>
---	--

(G:5, B:3)

Ovaj pojam, u prenesenom značenju, nekada aludira i na savršenog vodiča u sufiskom bratstvu i zakoniku.<sup>124</sup> To može biti šejh, muršid, odnosno duhovni predvodnik derviša.

<sup>120</sup> E. Korkmaz, *Ansiklopedik Zerdüştlik Terimleri Sözlüğü*, str. 139.

<sup>121</sup> W.C.Chittick, *Sufijski put ljubavi - Rumijeva duhovna učenja*, str. 361.

<sup>122</sup> Kur'an, LXXVI:21, str. 579.

<sup>123</sup> R.A.Nicholson, *The Mystics of Islam*, str. 105.

<sup>124</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 538.

Prema sufisko-divanskom leksikonu, vinotoča je šejh, pijanica derviš-'ašik, tekija je krčma, a vino je ljubav i spominjanje Boga.

*Sākī pür eyle cām-i şerāb-i mugānei  
Ma 'mūr kil harāba varan kār-hānei*

**Vinotočo**, čašu vina medžusijskog natoči  
Popravi mi zdanje srca što na ruinu liči  
(G:69, B:1)

'Avnī zaziva šejha, tražeći od njega duhovnu potporu i pomoć (*himmet*) kako bi mu olakšao stanje srca koje je srušeno od ljubavne боли. On želi *medžusijsko vino* - vino zoroastrovaca koje, kako smo prethodno naveli, simbolizira vodu života, piće koje nudi besmrtnost ili divanskim rječnikom kazano, on traži *āb-i hayāt*.

c) » **Pir magova, zoroastrovski prvosveštenik** « *pīr-i mugān*

Pored prethodno spomenutih leksema koje mogu simbolizirati duhovnog predvodnika, kod 'Avnīja je učestala upotreba sintagme *pīr-i mugān*. *Pīr* označava starca, starješinu, dok je riječ *mugān* množina od riječi *mug* koja označava pripadnika vjere Zaratustrove.<sup>125</sup> Dakle primarno značenje sintagme je *voda zoroastrovaca* ili pak *zoroastrovski prvosveštenik*.

Ovaj pojam, slično kao *sākī*, ukazuje na *vođu tarikata* tj. *duhovnog vodiča*:

*Yine mestāne gelüñ 'azm-i harābāt idelüm*      Hajde p'jani dođite, ka krčmi opet pođimo  
*Hizmet-i pīr-i mugān ile mübāhāt idelüm*      Da se sa službom **piru magova** mi ponosimo  
(G:53, B:1)

U bejtu se dozivaju oni koji su zaljubljeni i od ljubavi pijani, da kroče u tekiju, tj. da pristupe tarikatu i krenu na duhovno putovanje pod mentorstvom šejha. Službom ili hizmetom šejhu derviš se ponosi, jer hizmetom šejhu dobija *himmet* (duhovnu pomoć i potporu) svih duhovnih velikana i bogougodnika koji su *silsilom*<sup>126</sup> vezani za dotičnog šejha.

d) » **Krčma, taverna, ruina** « *meyhāne, harābāt*

Pojmovi *meyhāne* i *harābāt* označavaju krčmu, gostonu, s tim da primarno značenje riječi *harābāt* ukazuje na razvaline ili ruševine u kojima se okupljaju pijanice. I kod 'Avnīja, kao

<sup>125</sup> E. Korkmaz, *Ansiklopedik Zerdüştlik Terimleri Sözlüğü*, str. 114.

<sup>126</sup> „*Silsila (şedžera)*, lanac po kome se prenosi tarikatsko znanje u neprekidnom redoslijedu od Allahovog poslanka Muhammeda a.s. pa sve do šejha (muršida) našeg vremena.“ (Prema: F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufisko-tarikatskih izraza*)

kod Hāfiza Širāzīja, krčma, razvaline, hramovi i crkve su pozitivna mesta na kojima borave iskreni ljudi, lišeni hipokrizije i skrivanja vlastitog karaktera.

“Razvaline” (*kharābāt*) ili “krčme” (*may-khāna*) su mesta na koja ljudi idu piti vino daleko izvan društva. Ta mesta su poništenje samopostojanja, mjesto preživljavanja unutar Sakija.<sup>127</sup> Prema pojmovniku gnostičkih termina, *krčma* označava svijet *Lahuta* (*Božji svijet, duhovni svijet*)<sup>128</sup> i unutrašnja obzorja savršenog ‘ārifa (gnostika), koja su ispunjena unutrašnjim čulima okusa, žudnjama i Božijim tajnama.<sup>129</sup>

Također, u tesavvufskoj terminologiji, krčma je tekija, mjesto gdje se pije piće ljubavi.<sup>130</sup> Ona je simbol duhovnog zajedništva salika sa članovima određenog sufiskog bratstva, te mjesto u kojem salik, uz predvodništvo šejha prolazi i nepreduje kroz postaje svog duhovnog putovanja (seyr-i sulūk).

‘Avnī u jednom bejtu kaže:

<i>Sadr-i meyhānede rindān ile bezm eyleyüben</i>	Sa bohemima pijanim <b>sred taverne</b> mi
<i>Taht-i Kāvūsa geçüp işaret ile Cem olalum</i>	sijelimo
	Posjeli na tron Kavusa , u piću Džem postali
	smo

(G:54, B:2)

Ovdje ‘Avnī opisuje užitak zajedničkog zikra u tekiji, gdje su svi derviši opijeni ljubavlju prema Bogu, te na sred tekije njega slave. Uzvišenost takvog položaja poredi se sa tronom cara Kavusa, koji je bio jedan od iranskih mitskih junaka, te unuk i prijestolonasljednik slavnog cara Kejkubada. U piću, u ljubavi Božijoj svi učesnici pijanke, tj. zikra u ljubavnom zanosu, su postali Džem. Konzumirajući vino oni su se utopili u biće izumitelja vina, dakle u ljubavi su stigli do Izvora Sveopće Ljubavi, dostigli su stanje koje se naziva *fenā fillāh*, te označava utapljanje vlastite egzistencije u Apsolutnu Božansku Egzistenciju.

e) » **Bohem(i)** « *rind(ān)*

Većina divanskih pjesnika sebe posmatraju kao boheme, a svoj život predstavljaju kao bohemski.<sup>131</sup> *Rind* je čovjek koji je digao ruke od ovoga svijeta, bohem, nemaran čovjek,

<sup>127</sup> W.C.Chittick, *Sufijski put ljubavi - Rumijeva duhovna učenja*, str. 362.

<sup>128</sup> F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufiscko-tarikatskih izraza*

<sup>129</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 536.

<sup>130</sup> F. Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, str. 175.

<sup>131</sup> Iskender Pala, *Ansiklopedik Divān Şiiri Sözlüğü*, Kapı Yayıncılı, Istanbul, 2002, str. 390.

latalica, piganica. U tesavvufu sinonim mu je *kalender*, čovjek koji slijedi upute svoga srca koje su samo okrenute Bogu. To je tip zrelog „savršenog čovjeka“ (insan-i kamil).<sup>132</sup>

Takva osoba na prvi pogled čini se kao beštija, međutim u tesavvufu to je murid koji usmjeri svoje gledanje prema Istinitom.<sup>133</sup> On u svemu vidi ozrcaljenje Sveistinitog Boga. Bohemi su oni derviši koji su digli ruke od svega osim od Allaha,<sup>134</sup> te su stigli na taj duhovni stupanj u kojem ne moraju striktno boraviti i biti vezani za tekiju. Takvima tekija postaje i nebo i zemlja:

'Avnīyā rindān harābāt içre 'ayş itmek içün 'Arsa-i ālem aña sahn ii felek eyvān gerek	'Avnī! Da bi se <b>bohemi</b> u krčmi opijali Sva zemlja sofa, a nebesa im hladnjak bit' treba
---	--

(G:41, B:5)

Svi užitci na nebu i na zemlji, oni tjelesni i duhovni, za boheme su sredstvo dostizanja do Boga. Njihova krčma je sve stvoreno, oni koriste svaki trenutak za uživanje, tj. za slavljenje i veličanje Uzvišenog Boga Sveistinitog. Takvi se ne ograničavaju samo na zidove tekije, kao centralnog i primarnog objekta u kojem duhovno napreduju, oni su sve stvreno podredili svom glavnom cilju, a to je spoznaja Boga i Njegovo zadovoljstvo, te pri koračanju prema tom cilju uživaju, ne osvrćući se na druge i drugačije, oni bivaju svjesni Božije predodredbe i ljubavi.

#### f) »Asketa« *zāhid*

Arapska riječ *zāhid* je particip aktivni od riječi *zuhd* koja označava asketizam, isposništvo, pa tako *zāhid* znači asketa ili isposnik. Asketa se u divanskoj književnosti, u većini slučajeva, predstavlja kao negativna a bohem i beštija pozitivna ličnost. Razlog tome može biti upravo licemjerstvo asketa, odnih koji su ogrnuli odjeću isposništva, pokazujući tako svijetu svoju pobožnost, a pri tom su zanemarili svoju nutrinu. Takvi su pridavali pažnju mišljenju stvorenja a ne Stvoritelja. Dok su bohemi oni koji upravo suprotno rade, oni sve čine da ih stvorenja zamrže, odbace, da bi ih čiste, bez hipokrizije, prihvatio i zavolio Stvoritelj.

<sup>132</sup> F. Nametak, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, str. 210.

<sup>133</sup> F. Hadžibajrić, *Mali rječnik sufisko-tarikatskih izraza*

<sup>134</sup> A. S. Levend, *Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler; Mazmunlar ve Mefhumlar*, str. 49.

*Zāhid*, u divanskoj književnosti, je onaj koji bukvalno i površinsko shvata religiozne poruke i zanemaruje njihov ezoterički aspekt.<sup>135</sup> Dakle, on je kvazi-pobožnjak koji se ukrašava samo vanjštinom vjerozakona.<sup>136</sup>

Hipokriziju kvazi-pobožnjaka ili asketa 'Avnī osuđuje i izvrgava je ruglu u nekoliko navrata:

<i>'Işk-i riyāyi terk idemez zāhidi görüñ Şükr-i Hudā ki 'Avnī degül şerm-sār-i hüsn</i>	<b>Asketa</b> dvoličnost ne popušta - vidi ga vidi Bogu hvala pa se 'Avnī ljepote ne postidi (G:57, B:6)
--	--

Asketa je taj koji uvijek osuđuje boheme i beštije. Oni puki pobožnjaci, koji su se vezali za formu a ne za suštinu, često napadaju sufije kojima do forme pa i do njihovog mišljenja nije ni stalo. Oni ljubavne pijanice smatraju zalutalim i zabludjelim, ne znajući za njihovo pravo stanje i njihove stvarne težnje. U sljedećem bejtu 'Avnī se ismijava sa takvima:

<i>Zāhid-i huşk kabūl eyleyüben 'özrümüzi El virürse bir ayağ ile mükāfāt idelüm</i>	<b>Neka puki asketa</b> prihvati ispriku našu Pa čemo ga sa peharom vina da nagradimo (G:53, B:3)
--	---

<sup>135</sup> S. Gačanin, *Leksikosemantički sloj u strukturi sufijiske poezije*, str. 231.

<sup>136</sup> N. Hodžić i A. Zildžić, *Kratak pojmovnik irfanskih termina*, str. 539.

## ZAKLJUČAK

U radu su predstavljenja gnostičko-semantička značenja najfrekventnijih sufijskih leksema u klasičnoj osmanskoj književnosti. Pošto je cjelokupna divanska književnost specifična po svojoj sadržajnosti i polisemiji leksema, pristupili smo analizi istih te pronalasku njihovih sufijsko-gnostičkih značenja.

Kao izvor primjera za izrečeno, korisitli smo *Divan* Sultana Fātiha, državnika, poliglote i vrhunskog pjesnika, koji je, količinski gledano, vrlo kratak, međutim sadržinski je jako bogat, što se da zaključiti nakon čitanja bejtova citiranih u ovom radu.

Naša žiža interesovanja bila je uspostavljenja nad onim divanskim (sufijskim) leksemama i pojmovima koji se daju promatrati i razumjevati dvojako. Većinu takvih leksema možemo percipirati i kao lirske ali i kao sufijске motive. Međutim, naš cilj je bio pokazati kako to jedna leksema, ukoliko smo upoznati sa njenim sufijsko-gnostičkim značenjima, može utjecati na cjelokupno razumjevanje i percepciju bejta, pa i čitavog gazela na jednom semantičkom nivou.

Iz tog razloga, najučestalije sufijске lekseme smo podijelili u semantičke sfere, analizirali njihove oblike i predstavlili njihova gnostička značenja, služeći se pri tom primjerima iz 'Avniјevog (Sultan Fātihovog) *Divana*.

Nadamo se da je ovaj rad, prvenstveno zbog kvaliteta literature kojom smo se koristili tokom izrade, štivo koje bi moglo recepientima divansko-sufijske književnosti olakšati razumjevanje i pospješiti duhovno nadahnuće i užitak koji ona, sama po sebi, nudi.

## BIBLIOGRAFIJA

1. Açıl, Berat, "Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler", *İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, vol. 5, FSM İlmî Araştırmalar, İstanbul, 2015.
2. Akyüz, Yahya, *Türk Eğitim Tarihi*, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001.
3. Babinger, Franz, *Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı*, Çeviren: Dost Körpe, 5. Baskı, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2003.
4. Bakhtiar, Laleh, *Sufi Expressions of the Mystic Quest*, Thames and Hudson, London, 1997.
5. Baltacı, Cahid, "Fatih Sultan Mehmed Devri İlim Hayatı ve Sahn-i Seman Medreseleri", *İstanbul Armağanı, Fatih ve Fetih*, Hazırlayan: Mustafa Armağan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 1995, str. 237-251.
6. Batislam, Dilek, „Divan şiirinde hazan“, *Diriözler Armağanı - Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı*, M. Fatih Köksal, Ankara, 2003, str. 155-174.
7. Berruto, Gaetano, *Semantika*, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 1994.
8. Bozkurt, Nebi, „Peçe“, *TDV İslam Ansiklopedisi*, sv. 34, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2007, str. 210-212.
9. Burckhardt, Titus, *Uputa prema unutarnjem učenju islama*, prijevod: Ruzmir Mahmutćehajić, Sebil d.o.o., Zagreb, 1994.
10. Chevalier, Jean; Gheerbrandt, Alain, *Rječnik simbola*, Prijevod: Grupa prevoditelja, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1983.
11. Chittick, William C., *Sufijski put ljubavi - Rumijeva duhovna učenja*, Prijevod sa engleskog: Rešid Hafizović, Naučnoistraživački institut "Ibn Sina", Sarajevo, 2005.
12. Ćatović, Alena, „Kršćanski motivi u gazelima Fatih Sultan Mehmeda-Avnija“, *Prilozi za orijentalnu filologiju* 55/2006, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2006, str. 177-187.
13. Ćatović, Alena, „Poezija osmanskih sultana“, *Književna smotra – Časopis za svjetsku književnost* 46/2014, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2014, str. 111-114.
14. Ćatović, Alena, *Orijentalno-islamska književna tradicija u stvaralaštvu Hasana Zijajije Mostarca: transtekstualnost u klasičnoj osmanskoj poeziji*, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2013.
15. Ćatović, Alena; Karahalilović, Namir, "Nazira: poetska poveznica bošnjačkih divanskih pjesnika s književnošću orijentalno-islamskog kulturnog kruga", *Prilozi za orijentalnu filologiju* 62/2012, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2013, str. 163-175.

16. Doğan, Muhammed Nuri, *Fâtih Dîvâni ve Şerhi*, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları:22, İstanbul, 2014.
17. Durmuş, İsmail, „Nazîre“, *TDK İslâm Ansiklopedisi*, sv. 32, Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul, 2006, str. 458.
18. Đindić, Slavoljub; Teodosijević, Mirjana; Tanasković, Darko, *Türkçe-Srpča Sözlük*, Türk Dil Kurumu Yayınevi, Ankara, 1997.
19. Gačanin, Sabaheta, „Leksikosemantički sloj u strukturi sufijske poezije“, *Znakovi vremena – Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu*, vol. 13, no. 47, Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Sarajevo, proljeće 2010, str. 220-240.
20. Gačanin, Sabaheta, *Lirica Persica - Antologija poetskog pamćenja*, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XLVII, Sarajevo, 2016.
21. Gibb, Elias John Wilkinson, *Osmanski Şiiri Tarihine Giriş*, Tercüme: A. Cüneyd Köksal, Köksal Yayıncılık, İstanbul, 1999.
22. Gölpinarlı, Abdülbâki, *100 Soruda Tasavvuf*, Gerçek Yayınevi, 2. Baskı İstanbul, 1985.
23. Gündüz, İrfan, *Osmannılıarda Devlet -Tekke Münasebetleri*, Seha Neşriyat, Ankara, 1984
24. Gürsoy Naskali, Emine, *Mum Kitabı*, Kitabevi, İstanbul, 2015.
25. Hadžibajrić, Fejzullah, „Mali rječnik sufijsko-tarikatskih izraza“, *Tesawwuf, islamska mistika - zbornik radova prvog simpozija*, Islamska zajednica Zagreb, Zagreb, 1988. Dostupno na: <https://bastinaobjave.com/mali-rjecnik-sufijsko-tarikatskih-izraza/6/>
26. Halilović, Senahid, *Pravopis bosanskoga jezika*: drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Slavistički komitet, Sarajevo, 2017.
27. Hodžić, Nermin; Zildžić, Ahmed, „Kratak pojmovnik irfanskih termina“, u: Hafiz Širazi, *Divan*, s perzijskog preveo: Bećir Đaka, stilizacija teksta: Amina Šiljak Jesenković, Asmir Kujović, Muamer Kodrić, Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Sarajevo, 2006, str. 535-541.
28. Inalcık, Halil, „Mehmed II“, *TDV İslâm Ansiklopedisi*, sv. 28, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2003, str. 395-407.
29. Jacob, George, *Der Divan Sultan Mehmeds des Zweiten*, Mayer & Müller, Berlin, 1904.
30. Jahić, Dževad; Halilović, Senahid; Palić, Ismail, *Gramatika bosanskoga jezika*, Dom štampe, Zenica, 2000.
31. Kadrić, Adnan, *Mostarski bulbuli: poezija mostarskih pjesnika na orijentalnim jezicima*, Fondacija "Baština duhovnosti", Mostar, 2012.
32. Karahalilović, Namir; Moker, Mubina, „Rječnik stranih, manje poznatih riječi i izraza“, u: Hafiz Širazi, *Divan*, s perzijskog preveo: Bećir Đaka, stilizacija teksta: Amina Šiljak

- Jesenković, Asmir Kujović, Muamer Kodrić, Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, Sarajevo, 2006, str. 527-532.
33. Karahan, Abdülkadir, *Fatih - Şair Avnî*, Bürhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul, 1954.
  34. Koçu, Reşat Ekrem, *Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü*, Sümerbank Kultur Yayıncıları, Ankara, 1969.
  35. Korkmaz, Esad, *Ansiklopedik Zerdüşlük Terimleri Sözlüğü*, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2004.
  36. Korkut, Besim, *Kur'an s prevodom*, Hadimu-l-Haramejni-ş-Serifejni-l-Melik Fahd, Medina Munevvera, 1992.
  37. Kuru, Selim, „The literature of Rum: The making of a literary tradition (1450–1600)“, u: *The Cambridge History of Turkey*, Edited by Suraiya N. Faroqhi; Kate Fleet, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, str. 548-592.
  38. Kut, Günay, „Payitaht İstanbul'un Sultan Şairleri (Seyf Ve'l Kalem Sahipleri)“, *İlmî Araştırmalar : Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri* 9/2000, İlim Yayıma Cemiyeti, İstanbul, 2000, str. 161-178.
  39. Levend, Agâh Sırı, *Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler; Mazmunlar ve Mefhumlar*, Dergâh Yayıncıları, 3. Baskı, İstanbul, 2017.
  40. Lings, Martin, *Šta je sufizam?*, prijevod: Rasmir Mahmutčehajić, Sebil d.o.o., Zagreb, 1994.
  41. Moker, Mubina, „Refleksija Attarova gnostičkoga nauka u poeziji Hasana Kaimije“, *Anal GHB*, vol. 19, no. 33, Sarajevo, 2012, str. 263-276.
  42. Moker, Mubina; Haverić, Đenita, *Perzijsko-bosanski rječnik*, Naučnoistraživački institut Ibn Sina, Sarajevo, 2010.
  43. Muftić, Teufik, *Arapsko-bosanski rječnik*, El-Kalem, Sarajevo 1997.
  44. Muftić, Teufik, *Gramatika arapskoga jezika*, Ljiljan, Sarajevo, 1999.
  45. Nakšibendi, Šejh Muhammed Nuri Šemsuddin, *Miftahul kulub – Ključ srca*, preveo: Fejzullah Hadžibajrić, Visoko, 1990.
  46. Nametak, Fehim, *Historija turske književnosti*, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XL, Sarajevo, 2003.
  47. Nametak, Fehim, *Pojmovnik divanske i tesavvufske književnosti*, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XXVII, Sarajevo, 2007.
  48. Nicholson, Reynold A., *The Mystics of Islam*, Arkana (Penguin Group), New York, 1989.
  49. Pala, İskender, *Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü*, Kapı Yayıncıları, İstanbul, 2002.
  50. Pala, İskender, *Fatih Sultan Mehmed*, Şüle Yayıncıları, İstanbul, 1999.

51. Parlatır, İsmail, *Osmalı Türkçesi Sözlüğü*, Yargı Yayınevi, Ankara, 2012.
52. Peeran, S. L., *Sufi Wisdom & Spiritual Consciousness*, Authorspress, New Delhi, 2016.
53. Redhouse, Sir James, *Simplified Grammar of the Ottoman - Turkish Language*, Trubner & co., London, 1884.
54. Schimmel, Annemarie, *A Two-Colored Brocade: The Imagery of Persian Poetry*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1992.
55. Schimmel, Annemarie, *Mystical Dimensions of Islam*, Chapel Hill University of North Carolina Press, 1975.
56. Sehī Beg, *Heşt Bihişt*, Hazırlayanlar: Halûk İpekten, Günay Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan, Turgut Karabey, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017.
57. Şemseddin Sami, *Kâmûs-i Türkî* (Latin Harfleriyle), Ideal Kültür ve Yayıncılık, İstanbul, 2011.
58. Sikirić, Šaćir, *Gramatika perzijskog jezika*, Veselin Masleša, Sarajevo, 1951.
59. Smailagić, Nerkez, *Leksikon islama*, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
60. Şu'urī Hasan Efendi, *Lisānu'l-Acem Ferheng-i Şu'urī*, sv. 2, Hazırlayan: Ozan Yılmaz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019.
61. Šiljak-Jesenković, Amina, *Odrazi ljubavnih mesnevija u stihovima bošnjačkih divanskih pjesnika*, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XLV, Sarajevo, 2016
62. Širazi, Hafiz, *Divan*, s perzijskog preveo: Bećir Đaka, stilizacija teksta: Amina Šiljak Jesenković, Asmir Kujović, Muamer Kodrić, Naučnoistraživački institut „IBN SINA“, Sarajevo, 2006.
63. Uludağ, Süleyman, „Hz. Mevlânâ ve Mevlevilik“, *Keşkül Dergisi*, vol. 33, Sûfi Yayınları, İstanbul, 2014, str. 14-20.
64. Vitray-Mayerovitch, Eva, *Antologija sufijskih tekstova*, Prijevod sa francuskog: Mirjana Dobrović, ITRO "Naprijed", Zagreb, 1988.
65. Yavuz, Yusuf Sevki, „Zünnar“, *TDV İslam Ansiklopedisi*, sv. 44, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2013, str. 572-574.

